



europa

Magazine

Juli/July 2007


Da li će bh. Hrvati izgubiti pravo glasanja u Hrvatskoj?

Feljton: Zašto se raspala Jugoslavija - priča Nijaz Duraković

Ekskluzivni intervju: Mladen Vojičić - Tifa

Smjena visokih predstavnika u BiH

Predstavljamo Atinu



IZMEĐU VRHUNSKIH LETOVA IZABERITE NAJUDOBNIJE SA

IZRAZITO NISKIM CIJENAMA

RH TRAVEL

UVJERITE SE SAMI



Za sve
informacije i rezervacije

nazovite Envera na:

Besplatni Tel: 888-870-3686

ili Tel: 404-601-2572

Fax: 404-477-0716

E-Mail: enver@airfaresnow.com



Adresa: RH - 80 Cliftwood Drive - Atlanta, GA 30328

Sve na jednom mjestu

Rent a Car, Hotela, Putna i Zdravstvena Osiguranja

Sezonska Specijalna ponuda za:

Sarajevo, Zagreb, Beograd, Ljubljanu, Skopje,
Podgoricu, Prištinu, Dubrovnik, Split, Rijeku i Pulu

Najpovoljnije Cijene Putovanja

- NAZOVITE I UVJERITE SE -

WWW.JEFTINEKARTE.COM

U ovom broju:

4 Atlanta

Piše: Enes Selimović

6 Bosna i Hercegovina

Iz Sarajeva ekskluzivno piše Milan Pekić

12 Ekonomija

14 Evropa

16 Feljton

Zašto se raspala Jugoslavija (21):
Nijaz Duraković

18 Amerika

20 Evropski gradovi

Predstavljamo Atinu

25 Film

"Transformers"

26 Muzika

Ekskluzivni intervju sa Tifom



38 Mozaik

41 Zanimljivosti


Čudovište iz Skadarskog jezera

42 Horoskop

43 Zabava

46 Oglasi

47 Servisne informacije



27 Sport

28 Kultura

"Ej, sirotinjo"

30 Automobili

Ford Mondeo, Zastava 10

34 Tehnika

Modifikovana PC kućišta

36 Nauka



IMMIGRATION LAW
Family & Employment Visas
- Green Card -
Any type
Permanent & Temporary
Visas
DEPORTATION
770-271-5244 Fax: 770-271-5604
Toll Free: 888-768-7825
3459 Lawrenceville-Suwanee Rd.
Suite "A" Suwanee, GA 30024
Cornel Potra
Attorney at Law
cornel@potraLawFirm.com
www.PotraLawFirm.com

Bajro Česko: drvosječa

Piše: Enes Selimović

U zemlji mogućnosti lako se snaći. U stvari sve dok čovjek ne odluči da sve te blještave slike i imaginaciju pretvori u zbilju. Moji snovi o životu u centru Atlante, među oblakoderima, gdje se sunčevi zraci i svjetlost probijaju na jedvite jade, razbili su se u paramparčad s dolaskom u ovaj višemilionski grad. Treba biti uporan i ne buditi se često, non-stop sanjati i ne gubiti nadu. Valjda je tajna u tome. Ovo je priča o uspješnom snu, želji i mogućnostima. Vrlo je neobična jer je happyend. Bajro Česko, žepjak, kako sam za sebe kaže; ispekao je zanat u šumi. S drvetom je navikao od malih nogu. Mada je kod nas prevashodno drvo upotrebljavano za ogrjev, nerijetko je kvalitetnije stablo pretvarano u građu, ogradu, posuđe, burad za rakiju i razne druge đakonije i suvenire. Sve to u početku nije bog zna kako uticalo na odluku i izbor šta da radi. Više je nužnost, a to jest mogućnost prevagnula u odabiru zanata. Visoko u planinama i šumi, šta čovjek drugo da radi. Dovoljno je da se okreneš oko sebe i napred i nazad dokle god pogled seže drveće je. Na horizontu i u vizuri je drvo. Po vlastitoj priči nerijetko je Bajro lovio i divljač, od zečeva, jelena pa sve do medvjeda. Avanture nije manjkalo. Po dolasku u Ameriku, sav onaj bosanski reljef i pejzaž zamijenila je ravnica. Trebalo se i na ovo priviči, strano i novo područje. Planine i ljepote Devetaka i Međeđe ostale su samo u lijepim uspomenu. Bajro je već prevalio šezdesetu. Najljepše godine, barem se tako kaže.

Ali vitalan je Bajro i bez ikakvih zdravstvenih tegoba; tako se čini gledajući. Posao s kojim se bavi već jedanaestu godinu ovdje u Atlanti otklanja svaku sumnju u njegovo zdravlje. Volja i entuzijazam za rad nadmašuju sve ustaljene forme i očekivanja nekog ko se sprema za penzionerske dane. Obično kad je kakva gromada od drveta u avliji onda se poziva Bajro. Po vlastitom priznanju oko svoje kuće srušio je čak 99 stabala. Bajro je na daleko poznat za rušenje stabala i kresanje ogranaka. Kako i ne

bi bio. Većina naših ljudi dosada je kupila kuću ili dvije. Naša tradicionalna čestitost ne dopušta nam da živimo u kućama sa zapuštenim dvorištima i okolinom. Koliko možemo borimo se protiv korova i ugrađujemo mermer gdje god je to izvodljivo.

Bajro je aktivan širom Atlante, od Snelville, Clarkstona pa



Bajro Česko: "Bor je moj neprijatelj"

do Lawrencevilla, gdje i sam živi. Njegov posao i umijeće dovoljna su reklama sami za sebe. Kad ga čovjek posmatra s kakvim elanom radi i obrađuje srušeno drvo prosto mu se mora diviti. A šume ima. Bajro je drvosječa u pravom smislu riječi. To samo zvuči odbojno i grubo, jer sva grubost ovog zanata gubi se gledajući s kakvom predanošću obavlja ovaj posao. Ovdje je sve to malo uljepšano zato što se čovjek s drvetom bori na kućnom pragu. U predvorju civilizacije. Bor sa svim svojim bodljama i šišarkama pravi je neprijatelj svom ostalom rastinju i biljkama. Treba ga posjeći i očistiti dvorište, a napraviti mjesto tulipanima, ljiljanima i mimozama. Jorgovan je jako popularan u našim domaćinstvima. Za svoje zanimanje u Atlanti, Bajro je nabavio pozavidnu opremu i alat. Ovdje je pentranje po drvetu ili ukroćivanje prirode pravi podvig. U Bosni je sječa drveta pojednostavljena. Izaberi drvo i posijeci ga, gdje god padne dobro je. Ovdje je to vještina jer drvo je najčešće ako ne ispred, a onda iza kuće, pa ga treba srušiti s preciznošću. Uz svu tu muku s navigacijom treba ostati ne povrijeđen što Bajro uspjeva s lakoćom. Iako radi jedan od najrizičnijih poslova uz sav trud da drvo ne padne na kuću ili na ne-

kog iz publike, Bajro to obavlja s pravim zanosom. I još jednom potvrda da posao koji radi čovjek treba voljeti. Sve ostalo je sporedno. I nije da se od ovog može lijepo i unosno živjeti, ali part-time posao je idealan. Bajro je pravi virtouz s motornom pilom i uvijek uradi više nego se od njega očekuje

Za kraj konstatacija i pitanje. Ko bi rekao da u jednom višemilionskom i uz to olimpijskom gradu kao što je Atlanta čovjek može napraviti karijeru s motornom pilom? Defakto živimo u zemlji čuda i mogućnosti.

Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu redakcija@europamagazine.info. Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!

◆
Posjetite novouređeni i remodelirani,
najveći, a kažu i najljepši, bosanski
restoran

Uvjerite se i sami

Luigi-restoran i bar

Bosanska kuhinja-gril

Čevapi, suđukice, ražnjići, pileća i teleća džigerica,
pljeskavica, punjena pljeskavica, teleće krpice,
natur šniela, gyros, te pola/pola kombinacije

Svakodnevno razne vrste variva

Veliki izbor piva i vina

Pratite programe Hayata i Bostela na 6
TV-a i velikom platnu

Bosanska begovska soba sa šiltetima

Ljetna bašta

Organizujemo svadbe i slavlja - kapacitet
200 sjedećih mjesta

Svakog petka i subote od 9 uveče:

Erman Band

Svaki vikend u julu: specijalni gost
Fahrudin Vejzović - Poglavica
prva harmonika Bosne i Hercegovine

Pušenje dozvoljeno

650 Gwinnett Drive :: Lawrenceville, GA 30045

678.225.0792

◆

PRODAJE SE! 678-464-6165



Poruka Milanoviću: Ne ruši prava Hrvata u BiH

Različite reakcije hrvatskih stranaka u BiH na izbor Zorana Milanovića za predsjednika SDP-a Hrvatske

Za Europa Magazin iz Sarajeva piše: Milan Pekić

Iako u Bosni i Hercegovini nema nekih posebnih, državnih, komentara i ocjena nakon izbora Zorana Milanovića na čelo SDP-a Republike Hrvatske, a da nije riječ o BiH, nego o nekoj drugoj državi, bilo bi sasvim logično da se medijska pažnja usmjeri samo na čin promjena i stvar bi bila završena. Ne bi trebalo ni (pre)dugo čekanje na reakcije. No, kako je riječ o trusnom području Balkana, pa zemlji žestokih etničkih podjela u kojoj je mala hrvatska zajednica važna državotvorna komponenta, jasno je da gibanja postoje. Jeste da je Željko Komšić, ne kao član državnog Predsjedništva koji zastupa Hrvate – što mu, poznato je jako i među Hrvatima najjače desničarsko krilo i negira, ali kao drugi čovjek SDP BiH, partiji imenjakinji i Milanoviću osobno poslao čestitku, ali, iako to niko ne kaže, svakom u najvećoj ljevičarskoj stranci Federacije bilo bi draže da je nekim slučajem izabran Milan Bandić. Ne da Milanović nije iz nekih razloga simpatičan, daleko od toga. Riječ je o tome što bi Lagumdžija i njegovi drugovi s Bandićevim vođenjem sestrinske stranke u Hrvatskoj dobili ključ za vlastitu popularnost na njima teško pristupačno područje – zapadnu Hercegovinu, tradicionalno uporište HDZ-a, onog sa sjedištem u Zagrebu i ova dva bosanskohercegovačka. Ovo područje, skoro stoprocentno naseljeno katolicima – Hrvatima, uglavnom, a tako je bilo i u onoj starijoj, crvenoj povijesti, teško vari ljevičarske opcije.

S druge strane, unutarhrvatske podjele u Bosni i Hercegovini, s utegom prevage na strani HDZ-ovskog desničarenja važne su za Hrvatsku! Jer očita SDP-ova ofenziva, uz očiti pad popularnosti Sanaderove vlade, u godini izbora, u dobroj mjeri će kreirati političku scenu Hrvatske. Jer, po Hrvatskim zakonima glasa i dijaspora i svi oni koji imaju hrvatsku domovnicu. A Hercegovina je do sada davala glasova i više nego što biološki može – do sada su glasove HDZ-u, poznato je, izbornim malverzacija, a bez sankcioniranja bilo koja, davali i mrtvi!

Odmah po izboru na mjesto pokojnog Račana Zoran Milanović je uskliknuo:

-Pravo Hrvatima BiH da glasaju za Sabor Republike Hrvatske trebalo je davno ukinuti!

Sad je, dakle, moguće očekivati i bitno drugačiji odnos zvaničnog Zagreba prema bosanskohercegovačkim Hrvatima. Dakako, pod uslovom da na predstojećim općim izborima njegova stranka obezbijedi rezultat koji bi joj omogućio formiranje vlade. Drukčije rečeno, Milanović je, poručio da SDP Hrvatske previše ne računa na glasove dijaspore na predstojećim novembarskim izborima. Bio je, zapravo, do kraja precizan: dijasporem ne smatra Hrvate BiH. I bio je kategoričan: pravo Hrvatima BiH da glasaju za Sabor Republike Hrvatske trebalo je davno ukinuti.

Pojašnjavajući svoje stajalište - a sada je izvjesno da će ono postati i stajalište socijaldemokrata Hrvatske - Milanović je konstatirao kako su Hrvati BiH državljanima i građanima BiH, te da oni,

faktilki, nisu dijaspora. U suštini, ništa novo nije kazao, ali kada se od političara čuje javno priznanje historijskih fakata, makar mu politički i ne išli u prilog, onda se može realno očekivati da će SDP, bude li u prilici mijenjati kako Ustav tako i Izborni zakon Hrvatske, zasigurno bosanskohercegovačke Hrvate ostaviti bez prava glasa za Sabor.

To bi, u cijeloj BiH, naravno izuzimajući Hrvate, bilo i pozdravljeno, jer bi se bi SDP-ovo ukidanje prava Hrvatima BiH da glasaju za Sabor ispravio jednu historijsko-političku nelogičnost, a odnosi između dvije države bi možda dobili bolju osnovu za istinski dobrosusjedne odnose.

Sanader je, naravno, u sklopu brojnih, ali i očito nervoznih reakcija HDZ-ovih čelnika na glasnost i odjek što ih izaziva SDP, novu „dijaspore priču“ dočekao volej-odgovorom, poručujući da su za njega svi Hrvati svijeta ljudi s pravima u Republici Hrvatskoj. Za sada – čist poen! Tako je, bar, njegova izjava dočekana jugozapadno od Mostara.

Josip Merdžo, glavni tajnik HDZ-a 1990. naglasio je kako je ustavna pozicija Republike Hrvatske prema Hrvatima u BiH uvijek bila jasna pa se nada da će, ma ko bio u hrvatskoj vladi voditi značajniju brigu za Hrvate u BiH. Kako će se snaći Milanović, Merdžo ne bi znao – on se samo nada najboljem.

U HDZ-u BiH drže kako je Milanovića pobjeda ipak iznenađenje te da je riječ o trijumfu novih lica u hrvatskom SDP-u.

Mišo Relota, njihov glasnogovornik, ističe kako će buduća izborna pobjeda Ive Sanadera i HDZ-a spriječiti sve nevolje, ali ipak naglašava kako smatraju nedopustivim Milanovićeve izjave.

Željko Asić, predsjednik Glavnoga stana Hrvatske stranke prava „Đapčić-Jurišić“, pozitivnim je ocijenio što Zoran Milanović nema komunističku prošlost i ocjenjuje da sva priča ima dnevno-politički značaj, ali da Hrvatima izvan Hrvatske treba omogućiti sudjelovanje na hrvatskim izborima. Veli, kako su u i bosanskohercegovačkom i hrvatskom SDP-u, svjesni da jedino HSP i HDZ mogu dobiti povjerenje birača u 11. izornoj jedinici - to je ona vanjska, prije svega hercegovačka.

Hrvatska seljačka stranka BiH pozdravlja Milanovićev izbor za predsjednika SDP-a Hrvatske, ali i demokratske standarde koje je SDP uveo na stranačkoj pozornici u Hrvatskoj i ovom djelu Europe. Što se tiče Milanovićeve odnosa prema Hrvatima u BiH, dopredsjednik HSS-a Ante Čolak navodi kako neovisno o Hrvatskoj Hrvati u BiH trebaju graditi autohtonu političku scenu. Podržavaju Milanovićevu izjavu da Hrvati u BiH kao konstitutivan narod ne bi trebali sudjelovati na izborima u Hrvatskoj.

U Hrvatskom bloku BiH smatraju da neće biti nekih značajnijih promjena Milanovićevim izborom te da je to samo kontinuitet stare SDP-ove politike, ali i da bi za Hrvate u BiH možda bilo bolje da je na čelo došao Hercegovac - Milan Bandić.



Zoran Milanović

Organizujemo svadbe,
slavlja i veselja.

Kapacitet:
300 sjedećih mjesta

KOHINOOR

Famous for Quality and Taste

**NORTH INDIAN RESTAURANT
AND BANQUET HALL**

OPEN 7 DAYS A WEEK

LUNCH - BUFFET: 12.00 PM to 4.00 PM
DINNER: 6.00 PM to 2.00 AM

Address: 1158 Rockbridge Road, Norcross, GA 30093
Telephone: (770) 717-5553 Cell: (404) 921-4218

Da li ste povrijeđeni na poslu?

INJURED?

Sunne & LaBouff

Attorneys at Law

We can put you back on your feet

**Consultation:
Personally or by Phone**

Representing Injured Workers Throughout the State of Georgia
Zastupamo povrijeđene radnike širom Džordžije

Call 404-240-0975 for Free Consultation - Prevodilac / Translator 678-429-4353
651 DALLAS ST., ATLANTA, GA 30308

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Joseph A. Maniscalco, JR., PC

ATTORNEY AT LAW



Za informacije na bosanskom jeziku nazovite

Editu na: 404-642-3056

Primamo pozive u svako doba!

Radimo u oblastima:

- *Saobraćajne nesreće/ Car Accidents
- *Povrede na radu/ Worker's Compensation
- *Pokliznuća i padovi/ Slip and Fall
- *Medicinske greške/ Medical Malpractice
- *Upotreba neispravnih proizvoda/
Product Liability
- *Greške pri gradnji kuće/
Home Construction Litigation

Joseph A. Maniscalco, JR., PC
404-351-2711

4651 Roswell Rd. N.E. Suite B-103
Atlanta, GA 30342

Mogućnost zakazivanja sastanaka u Vašem domu!!!

Mijenjamo lokacije i ime često, ali kvalitet usluge nikada. Dodite i uvjerite se!!!



Zoka's Deli & Cafe

Obavještava svoje mušterije da je radnja preseljena na novu lokaciju:
Lockheed Village Plaza - 1368 N. Atlanta Rd. - Suite 109 - Marietta, GA 30060

Tel/Fax: 770-431-4727

U novoj radnji i dalje možete nabaviti sve vrste domaćih proizvoda:
Suhomesnato - Svježe - Smrznuto, DVD - Video Filmovi - Muzika - Štampa...

Mi služimo DORUČAK i RUČAK, kao i SPECIJALITETE s RAŽNJA, HOT WINGS,
SENDVIČE i NAJBOLJI GYROS u GRADU

USKORO! USKORO! USKORO! Back Garden (ljetna bašta) sa specijalitetima
s ražnja, a svake subote pečemo i po narudžbi.

Rentiramo prostor za rođendane, privatne zabave i disko večeri...

Radno vrijeme: PON. - PETAK 7:30am.- 7:30pm. SUBOTA: 9:30am.- 6:00pm. NEDELJA: 10:00am.- 5:00pm.

Katastrofa - aktuelna slika Bosne i Hercegovine

U Sarajevu održan sastanak Upravnog odbora za provedbu mira uz izricanje nimalo umirujućih ocjena

Održan je još jedan sastanak političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini uz prezentaciju šturih, ali više nego zabrinjavajuće intoniranih ključaka namijenjenih javnosti. Prije svega, a između ostalog, istaknuto je kako je trenutna politička situacija u BiH razlog ozbiljne zabrinutosti međunarodne zajednice. Ozbiljno pogoršanje političkih prilika, kao i prijetnje nekih vaninstitucionalnih aktera da će rješavanje pitanja sigurnosti uzeti u svoje ruke, prijeti kakvoj – takvoj stabilnosti ove zemlje i njenim građanima, ocjena je učesnika sastanka pa je Upravni odbor duboko zabrinut zbog toga što BiH nije ostvarila napredak u zaključivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usprkos činjenici da je tekst tog sporazuma već usaglašen. Parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju morao bi biti, a nije, prvi prioritet za BiH. Međutim, zbog nepostojanja političke volje ova država se suočava s mogućnošću da u ovom smislu zaostane za svim svojim susjedima.

U vezi sa situacijom u području Srebrenice, Upravni odbor očekuje da predsjedavajući Vijeća ministara i entitetski premijeri ulože koordinirane napore da se poboljša situacija u Srebrenici, te pozdravlja osnivanje grupe za koordinaciju rada na pitanjima vezanim za Srebrenicu čiji je cilj implementacija ovih napora.

Upravni odbor izražava veliko nezadovoljstvo činjenicom da državni i entitetski organi u tri godine nisu uspjeli postići sporazum o raspolaganju državnom imovinom, zbog čega je visoki predstavnik još jednom morao da produži zabranu njenim raspolaganjem. Predsjedavajući Vijeća ministara i entitetski premijeri su pozvani da konačno postignu međuresorni dogovor, a od visokog predstavnika se zahtijeva, odnosno nalaže mu se, da poduzme napore i mjere kako bi prije septembra prilike bile izmijenjene i stvoren prostor snošljivog življenja i sprječavanje napetosti. Naredna sjednica Upravnog odbora zakazana je za kraj septembra, također u Sarajevu, uz iskazivanje nade da će prilike biti kvalitetno potpuno drukčije.

M.Pekić

Srebreničani napuštaju kamp žrtava genocida

“Odlazimo, ali se nikada nećemo prestati boriti”

Kako nam je kazao predsjednik Inicijativnog odbora za poseban status Srebrenice Čamil Duraković, kamp će, najvjerovatnije, biti iseljen u toku ove sedmice.

- Kamp ide, nema više svrhe. Za nekoliko dana Inicijativni odbor će održati sastanak u vezi s kampom kao jednim od mehanizama naše borbe. Odlazimo, ali se nikada nećemo prestati boriti. Sada nema smisla ostati, s obzirom na to da su nam podvukli i kazali “mi nismo za to i ne stojimo iza vas” - rekao je Duraković.

Ovakvu odluku, kako je kazao Duraković, donijeli su zbog “poteza jedne političke partije kojim je sve bačeno u vodu”.

- Na koji način, kako, zašto? Možemo samo reći, mi se s rogam bosti ne možemo. Mi smo narod, naša inicijativa je takva, naša legitimna volja nije ovo što su oni uradili i potez koji su povukli. Narod vrlo dobro zna šta hoće. U ovom momentu im predajemo svu odgovornost - naglasio je Duraković, izražavajući bojazan da će stvari sada krenuti pogrešnim putem i da će ljudi uistinu početi napuštati grad.

Srebreničani koje smo zatekli u kampu nisu krili razočarenje. Na licima izraz tuge i zabrinutosti. Kažu nam da nakon svega ne vide svoju budućnost u Srebrenici, a pokušali su da bude dobro za sve građane BiH, ne samo za Bošnjake. Neki su kamp već napustili, ali se nisu vratili u Srebrenicu.

- Neću se vratiti u Srebrenicu, šta ću tamo? Pet godina sam tamo živjela, pare se slažu, a napretka nema. Jednostavno, u Srebrenici života nema i svi su nas prevarili - kaže Zifa Hasanović..

Bosna ne umije razriješiti ni problem izbjeglica

Iako je prošlo već mnogo godina, mada je investirano daleko više novca nego u revitalizaciju Njemačke nakon Drugog svjetskog rata, u Bosni i Hercegovini niti je došlo do ekonomskog oporavka, niti je završen povratak izbjeglica. Nestabilnost ove zemlje ne donosi ništa dobro. Sadašnje procjene ukazuju na poraznu činjenicu: samo za stvaranje uslova za povratak bit će potrebno još nekoliko godina! I mnogo novca, naravno.

Slavko Marin, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, javno istupivši, saopćio je da na povratak i sanaciju objekata za stanovanje i rad čeka još oko 40 hiljada obitelji, odnosno oko 125 hiljada osoba. To, drukčije mjereno, znači da je još potrebno oko pola milijarde eura i, primjereno dosadašnjoj dinamici povratka, osam narednih godina!

Vrijedi li isticanje da je rastrošna, siromašna i traljavo organizirana država imala i taj novac i sve vrijeme ovog svijeta?

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice trenutačno realizira projekte iz prošle godine. Raspoloživi podaci ukazuju da se u BiH godišnje rekonstruira oko 5 hiljada stambenih objekata, a prosječna cijena jedne sanacije je između 10 i 12 hiljada eura.

Visoki predstavnici: "staro za novo"

Oproštaj Christian Schwarz-Schillinga



Bosni i Hercegovini su potrebne konkretne mjere, a ne prazna politička priča

„U ponedjeljak, 2. jula ću okončati svoj mandat na funkciji visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije i predati dužnost svom nasljedniku, pa hoću poručiti javnosti da nosim veliko zadovoljstvo što sam se kretao putem za koji vjerujem da će ovoj zemlji, gledajući na duži rok, donijeti koristi. No, s druge strane, na ovaj period osvrćem se sa žaljenjem što nije bilo moguće ostvariti onoliko pomaka koliko sam se nadao. Dalje napredovanje BiH može omogućiti samo novo utvrđivanje realnih prilika na terenu.“ – ovako, počinje poruka građanima BiH što ju je ovih dana, na odlasku, napisao Christian Schwarz-Schilling ističući, u nastavku, kako je preuzimajući dužnost, februara prošle godine, rekao kako namjerava graditi dijalog s građanima, i to mimo političkog establišmenta. Ostao je, veli vjeran obećanju i zbog toga je sretan.

Kvocijent Schwarz-Schillingovog usrećenja, kako on tvrdi, mjerljiv je načinjenim pomacima ove države, za što se, kaže, može zahvaliti odgovornom i konstruktivnom angažmanu građana.

Neuspjeh, a BiH grca više nego ikad, visoki predstavnik ostavlja budućim konkretnim mjerama, jer je sada sve samo prazna politička priča. Ovoj državi je, dakle, potreban konstruktivan dijalog kako bi došlo do unapređenja ekonomskih i socijalnih standarda, nikako ono što sada ima na djelu – ćor-sokak sklepan na tvrdoći dvojice čelnika – Harisa Silajdžića i Milorada Dodika. O čemu je tu riječ i na kakvom se njihovom djelu lomio visoki predstavnik, nešto kasnije. Za sada je bitno da se spomenuti dvojac ne bavi suštinskim pitanjima kao što su pomirenje i ustavna reforma, a Schwarz-Schillingovog se nada, uz, kako je napisao, srdačno au revoir, da će do preuzimanja odgovornosti u domaće ruke, birači biti glasnjiji a civilno društvo ovdje snaž-

nije.

No, uz poruku visoki predstavnik se posebno, a jetko, obratio posebno novinarima: „U BiH nije bilo moguće više učiniti kad pet mjeseci nisam imao partnere za razgovore, jer državne i entitetske vlasti nakon izbora nisu bile oformljen. Mnogi su me kritizirali. Ali u ovoj zemlji tendencije da se manipulira i javno koriste laži su češće nego je to drugdje uobičajeno. Mediji bi trebali dati pozitivan primjer u predstavljanju situacije kakva stvarno jeste, a druge pustiti da igraju svoje igrice.“

To tako izgleda iz kuta Schwarz-Schillinga, a iz realnog vremena, u vrijeme pisanja i objavljivanja teksta oproštaja, Milorad Dodik je izjavio, kako se uzdržao od bilo kakvih kontakata s visokim predstavnikom, i pored toga što je imao njegove svježije telefonske pozive i pisma! On, naime, a što bi drugo kad je Parlament „njegov“, poštuje odluku Narodne skupštine, naravno zbog odluke o srebreničkim Potočarima, o zabrani(!) kontaktiranja s visokim predstavnikom.

„Mislimo da je, za u budućnost, sam Schwarz-Schilling diskvalificirao bilo kakve mogućnosti medijatora za bilo koje pitanje što se tiče nas, jer ne želimo visokog predstavnika koji zloupotrebljava svoju poziciju. Taj čovjek ni u čemu nije dosljedan, pa ne preostaje nego očekivati prestanak mandata OHR-a. Ne zbog toga da pravimo opstrukcije ili realiziramo neke tajne političke projekte, već zbog toga što će tek tada biti moguće oslobađanje unutrašnje energije za rješavanje nekih pitanja. Dok god postoji institut visokog predstavnika uvijek će neka strana očekivati njegovo donošenje nekog zakona, kao što je ovaj o Potočarima, koji odgovara samo jednoj strani“, poručio je Milorad Dodik.

A Silajdžić? Šuti, no o njemu govore drugi, u ovom slučaju najnovija analiza „Rojtersa“ o situaciji u BiH. U njoj se ističe kako je Haris Silajdžić, lider Bošnjaka, za vrijeme rata 1992-95. godine bio ministar spoljnih poslova koji je na Zapadu imao saveznike. Sad ga, upravo oni, smatraju preprekom za napredak u BiH! Sada kao bošnjački član Predsjedništva BiH, tvrdi da je Dayton stvorio privremenu podjelu baziranu na „genocidu, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima“, te da se to mora promijeniti kako bi se „ukinule unutrašnje granice bazirane na etničkoj podjeli unutar BiH“. U analizi se Silajdžićev takav stav tretira kao nekooperativnost i opisuje se kao uporno insistiranje što ga čini daleko manje spremnim na kompromis kada su u pitanju reforme, čak i gorim od Milorada Dodika, upornog branioca srpske autonomije. Trenutno je, među diplomatima, sa svojim maksimalističkim stanovištem o suštinskim pitanjima zasnovanim na nerealnosti izrazito nesimpatičan, jer se njegov opstrukcionistički stav smatra štetnim za BiH.

Sam se izolirao od Zapada, što bi bio samo njegov problem da nije BiH napravio svojim taocem što samo šteti bošnjačkim interesima i šansama da BiH postane normalna država.

„Njegovi moralni argumenti su jaki, ali nas nigdje ne vode, njegov argument da je RS stvorena na genocidu, praktično govoreći, irelevantan. Dodik i bosanski Srbi neće dozvoliti da njihova autonomija bude poništena zarad ujedinjene BiH, ali se ne može smetnuti da su prošle godine podržali plan za ograničenu reformu Ustava koji bi dozvolio jačanje ionako slabe centralne vlasti. Ali Silajdžić je „ubio“ sve ovo svojim protivljenjem i one sa zapada koji su ga podržavali stavio u težak položaj kada je u pitanju vršenje pritiska na Dodika“, citira Rojters nekog neimenovanog zapadnog diplomatu koji iznosi i tvrdnju da nikom nije ni blizu pameti zaustavljati procese zbog nečega što je nemoguće postići.

Nestabilna situacija, pojačana strahom da bi bosanski Srbi mogli pokrenuti odcjepljenje ukoliko Zapad prizna nezavisnost kosovskim Albancima, doveli su do toga da Zapad produži mandat Kancelariji visokog predstavnika do sredine 2008. godine.

Dodik je prijetio i referendumom ukoliko RS, koja je saradivala na uspostavljanju nekoliko državnih institucija, izgubi još svoje autonomije.

Prema riječima zapadnog diplomate, Milorad Dodik se pokazao kao konstruktivan i kooperativan, dok je Silajdžić možda uništio sve izgleda za izgrađivanje države.

Miroslav Lajčak: Želim pomoći, neću upravljati

Čovjek s dvostrukom funkcijom, u BiH će djelovati kao predstavnik svijeta i Europske unije, ističe da se ne radi o dva identična mandata, a očekuje konačno buđenje lokalnih političara i njihov okup na zajedničkom, a ne takmičarskom projektu



Stigavši na sjednicu Savjeta za primjenu mira (PIC), a u prvom kontaktu s novinarima, Miroslav Lajčak, sad i zvanično imenovani visoki predstavnik Europske unije (EU), a od ranije, s istom titulom, ali zastupanjem međunarodne zajednice u BiH, i novoimenovani međunarodne zajednice u BiH, svjestan da je pažnja javnosti oštro fokusirana na njegovu ličnost, s obzirom da je bosanskohercegovačka kriza dospjela do vrha snošljivosti, s hladnim osmjehom izgovorio je konstataciju:

- Ne mogu se oteti utisku da ovdje vlada neka čudna opsjednutost bonskim ovlaštenjima visokog predstavnika i kao da se misli da samo čvrsta ruka predstavnika Europe i svijeta, volšebnom silom nametanja, može promijeniti lošu stvarnost. Ne, to nije ključna stvar, ali ključna jeste činjenica da je sve u rukama lokalnih političkih lidera i njihove volje i političkih dogovora. A drugo, ne manje važno, je u istini da se bonska ovlaštenja ne mogu koristiti u slučaju neprovođenja reformi EU, ona su na raspolaganju, ne prvom – europskom, nego drugom – svjetskom visokom predstavniku, a to znači samo u slučajevima kršenja Daytonskog sporazuma i Ustava zemlje. Uz bonska ovlaštenja je nemoguće približavanje Evropskoj uniji, a ovo je vaša zemlja, vaš ustav, tu ne može ništa da se nameće. Teško da mogu da zamislim uspjeh projekta koji je guran snagama spolja. Meni je bitno da nađemo zajednički konsenzus oko ključnih pitanja!

Zvučalo je tako ledeno i obeshrabrujuće. Lajčak je izgovarao ono što je Schwartz Schilling toliko puta istakao, a s tim je malo ko u

BiH bio zadovoljan!

I normalno je što Lajčak na ovakva pitanja gleda hladno, a istinu izgovara sabrano. Podsjetio je da su i ovdašnji novinari ostrašćeni i svaki problem gledaju iz ugla vlastitog entiteta. Jasno mu je da su stvari otišle predaleko, pa podsjeća na osnovni cilj: pokretanje Bosne i Hercegovine u dobrom pravcu, u skretanju pažnje naroda i njegovih političara na pitanja budućnosti, europskih integracija, pa upravo zbog toga, kaže, namjerava djelovati s takvim ciljem. Samo u to ime namjerava, hoće i želi koristiti sredstva na raspolaganju. Pa i bonske ovlasti na pitanjima koja se njih tiču.

Lajčak ne dozvoljava ni pomisao kako nije svjestan obima nastajuće krize u BiH. Tvrdi kako mu jasno da su političke strasti uzavrele, da su tenzije narasle do pucanja. Stoga i kaže kako mu je smirivanje prilika jedna od ključnih ambicija.

- Želim uspjeti! I uvjeren sam u uspjeh promijene sadašnje atmosfere u tačku s koje se gleda u budućnost. Istina, posebno mi je zagonetno, ali i zanimljivo kako niko ne govori o tome da je BiH danas zadnja u Evropi po pitanju približavanja Evropskoj uniji. Kao da to nikoga ne zanima, a mislim da bi bar političari morali zbog toga biti zabrinuti. Niko ne pita: kako to da su Srbija i Crna Gora, i svi ostali, otišli naprijed, a BiH nije? Kakvu alternativu vide ljudi ove zemlje? Ovdje svi samo traže krivce. Jest da je ova zemlja prošla kroz pakao, pa danas ima dovoljno kompliciranu državnu strukturu i krhki unutarnji politički balans, ali mora naprijed, mora biti efikasnija, bliža europskim standardima. Ne postoji jedan jedini zajednički model državnog ustrojstva u Evropi, ali ovdašnji je previše kompliciran. BiH treba da postane samopouzdana, da se dogovori o tome kakav će biti način njenog funkcioniranja. Odgovornost treba da snose oni koji i jesu odgovorni i ne treba, kad imamo i ako imamo krivca s jedne strane, u ime nekog vještačkog plana, tražiti paralelu i krivce i ostalim stranama. Naravno, ako nema funkcionalnosti, komplicirana struktura mora biti prevaziđena u svakom smislu.

Podstaknuti podatkom da je Lajčak bio uspješan na zadatku specijalnog izaslanika EU za Crnu Goru, pa je priču o nezavisnosti te zemlje doveo do uspješnog kraja, novinari su pitali da li je ta epizoda poslužila kao preporuka za njegov novi, bosanskohercegovački mandat. Lajčak se konačno nasmiješio:

- Nisam uradio to što mi pripisujete u zaslugu! Moj mandat se svodio na dogovore o pravilima, a djelo je bila stvar tamošnjih građana, s rezultatom sagrađenim na do kraja ispoštovanom dogovoru i uslovima legitimnog, neosporavanog procesa. E, onda ni uspjeh nije izostao, što je, ako hoćete i znak za ovu zemlju – crnogorski rezultat prepoznat je i u toj zemlji i van nje.

Milan Pekić

Excellent is our Standard

Vehicle Wraps & Signs
Manufactured by Specialist

photo World & Signs
www.photoworldinc.net

404-641-9682
Toll Free: 1-866-376-3437

Expect Results...Not Excuses.

Očekujte rezultate a ne izgovore

Thomas J. Ford

ATTORNEY AT LAW

CRIMINAL DEFENSE

All Crimes - State and Federal
404-577-4357

- * Murder - Armed Robbery
- * Rape - Child Molestation
- * Drug Trafficking
- * White Collar Crimes
- * Embezzlement - Fraud
- * DUI - Vehicular Homicide
- * 24 Hour Availability
- * Call and I Will Answer Your Questions
- * Se Habla Español

*Advokat za kriminalna djela
državna i federalna*

- * Ubistva-oružane pljačke
- * Silovanja-zlostavljanja djece
- * Trgovanje drogom
- * Lažno predstavljanje
- * DUI-ubistva počinjena u saobraćaju
- * 24 sata na raspolaganju
- * Nazovite i ja ću odgovoriti na vaša pitanja



Za naš jezik nazovite 678-429-4353

"Let me minimize the negative impact this arrest will have on your life. I will aggressively represent you with passion and integrity-as I would like to be represented."

DENVER

ATLANTA

**EURO★STAR
INSURANCE**

Agency

Ermin Oruč
Agent za Colorado
1602 S Parker Rd. Suite 303
Denver, CO 80231
Phone: 303-952-6885
Fax: 303-952-6886

Almir Ibrulj
Agent za Georgia
250 Langley Dr. Suite 1110
Lawrenceville, GA 30045
Phone: 678-225-0400
Fax: 678-225-0404



Auto



Business



Home



Worker's Comp.

NEOVISNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE NA VAŠEM JEZIKU

**EURO STAR AGENCIJA VAM NUDI SVE VRSTE OSIGURANJA
UZ POVOLJNE CIJENE, KVALITETAN SERVIS I ODLIČNO POKRIĆE**

EURO STAR SAMO ZA UAS

Dijaspora pokrije trećinu deficita BiH

Bh. dijaspora svojim rođacima i prijateljima u BiH godišnje pošalje oko dvije milijarde KM, čime uveliko utiče na platnu stabilnost države s obzirom na to da se tim novcem pokrije čak trećina spoljnotrgovinskog deficita BiH.

Prema podacima Centralne banke BiH, gastarbajteri su u 2005. i 2006. godini u BiH doznacili po dvije milijarde KM, dok je prošlogodišnji trgovinski deficit BiH s inostranstvom iznosio šest milijardi KM.

“Doznacena suma bh. dijaspore je značajna, kako bi se stanovništvu pomoglo da se podigne standard i zatvori manjak u primanjima, dok na makroekonomskoj strani ovaj priliv omogućava dobrim dijelom finansiranje spoljnotrgovinskog deficita”, kaže Ljubiša Vladušić, viceguverner Centralne banke BiH.

Ekonomisti kažu da novčana pomoć dijaspore, nakon široko prisutnog rada na crno, najviše utiče na bolji život građana nego što bi se to moglo zaključiti iz zvanične statistike.

“Ako bi se poredili visoki troškovi života s niskim i neredovnim platama, te velikom stopom nezaposlenosti, postavlja

se pitanje otkud onda imamo prepune kafiće i ceste zakrčene automobilima. Odgovor je prvenstveno u sivoj ekonomiji, ali i doznakama gastarbajtera bilo preko banaka, ‘Western Uniona’ ili u gotovini”, kaže Svetlana Cenić, ekonomski stručnjak.

Ona ukazuju da većina tog novca ide u potrošnju, te dijelom u stanogradnju, što je posebno izraženo za vrijeme praznika i godišnjih odmora kada gastarbajteri vraćaju u rodni kraj.

Admir Kapo, predsjednik bh. Udruženja “Kupujmo i koristimo domaće”, smatra da dijaspora tokom ljetne sezone u BiH samo na hranu potroši oko 300 miliona KM.

“Više od 1,2 miliona ljudi ima u dijaspori, od čega najmanje 50 odsto dođe u ljetnoj sezoni. Od novca koji potroše na hranu, oko 40 odsto ode na kupovinu domaćih proizvoda”, tvrdi Kapo.

Amela Abdagić, direktorica Filijale HVB Central Profit banke u sarajevskoj ulici Ferhadija, istakla je da se porast korištenja mjenjačnice vidi od polovine juna do sredine avgusta, dodajući da su transakcije koje prave strani turisti značajno manje u odnosu na dijasporu.

Povratak u domovinu

U Pokretu potrošača RS tvrde da se znatan dio gastarbajtera u penziji vratio u domovinu gdje vide priliku za bolji život.

“S obzirom na to da su njihove penzije dosta više od primanja naših penzionera, a da su ovdje hrana i roba jeftinije, ti ljudi relativno dobro žive”, kaže Dragovan Petrović, generalni sekretar Pokreta potrošača RS.

Donacija od milion eura za obnovu kulturnog simbola Sarajeva

Španija ne dozvoljava da rane Vijećnice i dalje krvare

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i ambasador Kraljevine Španije u BiH Jose Castroviejo y Bolibar jučer su potpisali ugovor kojim će vlada Španije donirati milion eura za rekonstrukciju Vijećnice. Donirana sredstva će biti prvenstveno namijenjena obnovi fasade.

Idejni projekat za sanaciju Vijećnice je završen i do kraja septembra se očekuje završetak projektne dokumentacije. Nakon toga će se krenuti sa realizacijom, odnosno izvođenjem radova.

Vlada Kantona Sarajevo i Gradska uprava grada Sarajeva su izdvojile po 400 hiljada maraka za projektnu dokumentaciju, a Općina Stari grad 100 hiljada maraka. U narednom periodu Gradska uprava će potpisati još jedan ugovor, sa vladom Mađarske, koja će za sanaciju Vijećnice donirati 100 hiljada eura.


“Mi smo sredinom februara ove godine ugostili predstavnika ministarstva kulture Španije i španskog arhitektu, koji su obišli zgradu Vijećnice. Detaljno su se upoznali sa stanjem u kojem se

ona nalazi i pripremnom dokumentacijom. Vlada Španije i njeno ministarstvo kulture su još prošle godine iskazali interes da daju doprinos u obnovi ovog kulturnog simbola našeg grada. Poslije rata, uz pomoć Španije, obnovljeni su mnogi objekti u našem gradu, pružali su nam svaki vid podrške u vrijeme opsade i agresije, a ovo je dokaz da je njena pažnja, 11 godina nakon rata, i dalje usmjerena na nas”, kazala je Borovac.

Novac koji je doniran za obnovu Vijećnice će biti uručen početkom izvođenja radova na rekonstrukciji.

“Kultura je veoma važna stvar za svaku zemlju i svakog čovjeka. Naša zemlja nije mogla dopustiti da rane Vijećnice i dalje krvare, pa smo zato odlučili dati doprinos njenoj sanaciji”, istakao je Bolibar.

Prva faza projektne dokumentacije je završena i trenutno je na provjeri. Nakon provjere kreće se sa izvođenjem radova. Na početku rekonstrukcije Vijećnice postavice se zaštitna skela, na kojoj će biti predstavljen veliki pano sa budućim izgledom zgrade.



Novi premijer Braun ne voli Evropu

Kakvi li su drugi Britanci ako je njihov najevropskiji političar toliko protiv daljnjih evropskih integracija, pitali su se ovih dana brojni posmatrači nesvakidašnjih dešavanja na posljednjem susretu na vrhu EU u Briselu. Toni Bler se, uistinu, par dana uoči smjene u Downing Streetu No.10., predstavio lošim Evropljaninom. Spriječio je ne samo instaliranje funkcije evropskog MIP-a, nego i da Povelja o temeljnim pravima bude obavezna za Veliku Britaniju, izborivši time posebnu poziciju u Evropskoj Uniji.



Gordon Brown



Tony Blair

rijekla, a to mu može predstavljati problem i sada, kada je konačno dočekaio svojih pet minuta.

Između njega i Blera nisu uvijek tekli med i mlijeko, prije dvije godine se špekuliralo da Bler želi da se odrekne Brauna...

Činjenica je da on nije slatkorječiv i šarmantan kao Bler, da je samozatajan i da nije timski igrač, a što ne mora biti dobro primljeno niti među partijskim članstvom, a pogotovu ne u očima javnosti. Navodno se i sami laburisti pitaju – kako s ovim i ovakvim čovjekom dobiti izbore?

Toni Bler je, vjerojatno, mnogo toga i na posljednjem samitu EU učinio mimo svojih najdubljih ubjeđenja, kako bi olakšao startnu poziciju svog nasljednika na čelu Laburističke partije i britanske vlade Gordona Brauna, kaže se u njemačkim analizama. Da se Bler sam pitao već odavno bi i Britanci plaćali u eurima, ali je Braun, i ne samo on, bio protiv ustupaka EU.

„Mislim da smo uspjeli da se izborimo za svoj stav, kao i kada se pregovaralo o sporazumima iz Nice, Amsterdama i Maastrichta“, prokomentirao je Braun, odbacujući torijevske zahtjeve za referendumom.

„Zahvaljujući Tonijevoj pregovaračkoj vještini ispunili smo četiri glavna cilja i mislim da narod to razumije“, kazao je Braun, koga njemački mediji ubrajaju, s razlogom, u euroskeptičare.

Braun ne govori strane jezike, ne provodi odmor u Evropi, ne voli, ustvari, uopće Evropu, kaže jedan britanski politolog, on ne razumije uopće kako ona politički može funkcionirati...

„Duhovno i emocionalno se Braun osjeća prije kod kuće u Americi, nego u Evropi“, tvrdi, pak, londonski dopisnik vodećeg njemačkog dnevnog lista „Suddeutsche Zeitung“ Wolfgang Kojdl, koji je Gordona Brauna označio pruskim Britancem i zagonetkom ne samo za Evropljane, nego i za većinu Britanaca.

U svakom slučaju 55-godišnji Braun neće biti lagan partner niti za Evropljane, francuskog predsjednika ili njemačku kancelarku, ali niti za američkog predsjednika, ma kako se zvaoo...

Nije slatkorječiv ni šarmantan

Stari i novi stanar u Downing Street 10 se poznaju već desetljećima. U nedavno prikazanom filmu na tv-kanalu Arte je akcenat stavljen na to da je Braun, a ne Bler, bio velika politička laburistička nada, ali je sudbina htjela drugačije. Braunu je prije 10 godine, između ostalog, bila mana i što je škotskog po-

EURO-FLY
AGENCIJA ZA PRODAJU AVIONSKIH KARATA
KEMO MUSIC
AGENT

660 ASHLEY LAINE WALK
LAWRENCEVILLE, GA 30043

TEL: 678-407-9297
404-354-0443
KEMOMUSIC@BELLSOUTH.NET

Vas Distributer za TV

Rasim Duliman
-Generalni Zastupnik-

Tel: 678-377-2474
Cell: 678-764-8860

Vaš zastupnik za:
**Hayat, BN-Tv
Pink, Pink Plus**

SUMMER SALE 100 DOLARA JEFTINIJE OD REGULARNE CIJENE !!



BUDI SAMOSTALAN - Govori engleski !!!

JOŠ 3 POKLONA



~~\$249⁹⁵~~

offer valid till
30 JULY

ECTACO PARTNER® ESC400T

Englesko ↔ srpski i hrvatski / bosanski rječnik sa govornom funkcijom i poslovni organizator

Rječnik sadrži preko 450.000 riječi uključujući opšte pojmove, idiome, medicinske, tehničke, pravne poslovne termine, kao i sleng i korisne izraze

Ukoliko posjedujete stari rječnik isti možete da zamijenite za novi model s time što biste platili samo 50% od cijene novog modela!

Nije bitno da li radi ili ne radi!

NOVI RJEČNIK - NOVO DOBA!



GOVORI ENGLJSKI I BOSANSKI

ECTACO Partner® EBs800

Englesko-bosanski / bosansko-engleski sa IZGOVOROM na engleskom.

POZOVITE ODMAH
1.800.784.8444 ext. 208
WWW.ECTACO.COM

Total Relaxation...
Facials
Massages
Nail Services
Complete Hair Services

Michel's

SALON AND DAY SPA

1000 PEACHTREE INDUSTRIAL BLVD., SUITE 13 • SUWANEE, GA 30024
770-932-1001 • WWW.MICHELSDAYSPA.COM

“Sarajlije, mirno spavajte”

Uokviru feljtona “Zašto se raspala Jugoslavija”, govornik je i Nijaz Duraković, posljednji predsjednik CK SK BiH, prvi predsjednik reformiranih komunista, a potom i SDP BiH, danas član svoje stranke i redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. U prošlom broju smo počeli pričati o predizbornoj situaciji u BiH 1990...

Unutar Bosne i Hercegovine, kao uostalom i u Hrvatskoj, traje razoružavanje Terorizirane odbrane 1990. godine. Vi još uvijek držite vlast.

DURAKOVIĆ: Mi po ustavu nismo bili moćni da tu bilo šta uradimo. Na nivou Predsjedništva SFRJ je donesena odluka da se svo oružje takozvane Terorizirane odbrane izmjesti i pohrani u kasarne. Sam Savez komunista je imao ogromne količine i lakog i teškog oružja. Ja sam dio sakrio u podzemne hangare ispod Miljacke i, na svu sreću, uspio sam da ga kasnije dam našim borcima, negdje preko 700 cijevi, a još više čizmi i sanitarnog opreme, šatora i tako dalje.

Da li to znači, gospodine Durakoviću, da ste vi samo posumnjali u ispravnost te odluke o predaji oružja ili ste imali informacije da se iza toga krije neki plan?

DURAKOVIĆ: Ja sam jednostavno posumnjao - što bi nama Armija čuvala naše oružje? Tu mi je nešto, banalno da kažem, smrdilo. Ja znam da sam uoči samog rata slao džipove oružja, imali smo dva - tri ona olimpijska džipa kojima smo razvozili oružje i opremu iz skladišta u Sarajevu u Bihać, pa nadalje. Mislim da je to bilo, recimo, ključno u odbrani od napada koji je krenuo od Vrbanja mosta. Ja sam tada borcima dao oko milion metaka.

Sumnje su u međuvremenu bile potvrđene informacijama?

DURAKOVIĆ: Imao sam informacije o tome kako se Srbi naoružavaju. Zadnji sastanak je bio ovdje u bistričkoj kasarni kod generala Kukanjca. Bili su prisutni predstavnici svih političkih partija izuzev Rasima Kadića koji je odmah dobro i pametno skužio da ne treba ići i Kukanjcu poslao pismo prilično sarkastičnog tona da on “nema šta njemu dolaziti na referisanje”. Tada sam ja generalu Kukanjcu postavio osam pitanja, vrlo ključnih. Prvo je bilo: zašto je izmještena vojska iz sarajevskih kasarni, jer ona je već tada bila na brdima? Drugo: zašto se prave fortifikacije oko Sarajeva? Treće: zašto se naoružavaju samo Srbi, i to podobni Srbi? On je umjesto odgovora počeo petljati i pričati priče. Već tada se znao čitav plan i projekat. Tada je “Slobodna Bosna”, koja je bila list SDP-a,

objavila sve fortifikacijske tačke sa kojih su kasnije četnici napadali - od Mrkovića, Poljina, Brusa, Trebevića, Huma do Špicaste stijene.

Da li ste, gospodine Durakoviću, o tom planu koji je objavljen, ikada razgovarali prije rata sa gospodinom Izetbegovićem?

DURAKOVIĆ: Jesam. Ja sam taj plan prvo odnio u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Izetbegović me nije htio ni primiti. Primili su me Ključić i Ganić. Ja sam im pokazao taj plan nacrtan šarenim dječijim bojicama, gdje su prikazani svi prstenovi opsade Sarajeva. Pitali su me odkud mi to. Ja sam im odgovorio da mi je to dao jedan visoki oficir, naravno nisam htio otkriti njegov identitet, jer bi on odmah bio ubijen. Oni su se s tim, neću reći šprda li, ali nisu ozbiljno shvatili. Onda sam otišao kod Rusmira Mahmutčehajića, koji je tada bio potpredsjednik Vlade Bosne i Hercegovine, a bio je i prilično uticajan i moćan u SDA. On me je ozbiljno saslušao, ja sam mu dao te nacрте i rekao mu da na to upozori vladajuće strukture. Ja sam uradio ono što sam mogao uraditi, iako nisam siguran da li me je i on sasvim ozbiljno shvatio.

Da li iz ove perspektive tu situaciju procjenjujete kao situaciju za koju oni nisu vjerovali da će biti ili nisu htjeli da vjeruju?

DURAKOVIĆ: To je sad teško procijeniti, ali treba voditi računa isključivo o objektivnim činjenicama. Ne bih želio nikoga ni da napadam, ni da hvalim, ali 22. marta ili ožujka u intervjuu za “Danas”, koji je vodila Jelena Lovrić sa Alijom Izetbegovićem, on je izjavio: “Ja garantiram da rata u Bosni neće biti”. Ta njegova izjava me je proganjala cijeli rat. Ako se sjećate, kad su bile prve barikade u martu mjesecu, to je za mene bila probna opsada Sarajeva, tada je Alija Izetbegović sa svojom svitom prohodao tadašnjom Miskinomom, današnjom Ferhadijom, i tada uoči samog rata na televiziji izjavio: “Evo vidite, čega se bojite? Sarajlije, mirno spavajte.” Oni mogu falsificirati šta god hoće, ali to su činjenice koje stoje i koje su zapisane kako u tekstu, tako i na snimku. Ja ne znam da li je to bila njegova taktika, ali ako jeste, onda me takva taktika čudi. Da sam ja bio na njegovom mjestu, ja bih izašao na televiziju, koja je još uvijek bila kontrolirana od strane vladajućih struktura, i rekao: “Građani Bosne i Hercegovine, na Bosnu i Hercegovinu se sprema agresija. Mi smo pred ratom i pred kataklizmom. Ustajmo u odbrani zajedničke nam domovine”. Izetbegović je imao sve



Nijaz Duraković

U ovom broju nastavljamo sa intervjuima s onima koji su među posljednjim vodili Jugoslaviju prije njene propasti.

Nijaz Duraković, početkom devedesetih čelnik SKBiH: “Počelo je izokola, polagano da se probijaju te ideje. Uzmite da je ‘Hazarski rečnik’ prodat u 150.000 primjerala. Pojavljuje se Čosićeva triologija, Đuretić temeljito rekonstruiše historiografiju. Te ideje promoviraju glumci, estradni radnici... Vrlo subtilno. Mediji su odigrali ključnu ulogu, baš onako goebelsovski - Goebels, na sreću, nije imao televiziju, inače bi ‘Treći Reich’ još postojao”.

planove i tonske zapise prislušivanja Karadžićevih i Miloševićevih razgovora. Poslije kataklizme u Hrvatskoj, čim se smjestilo osam korpusa bivše JNA u Bosnu, došlo hiljade tenkova, došli avioni, došlo 12.000 teških oružja, moralo je biti jasno. Zašto je to gomilano u Bosni? Od koga smo se mi to trebali braniti? Znalo se nakon izjave Vehbije Karića da se na Trebeviću "izvode vježbe". "Nećemo", kaže, "izvoditi vježbe u Titovoj ulici."

Pa nakon nesretnog objašnjenja generala Fetahagića zašto je gađan Vratnik, kaže: "To Muslimani pale automobilske gume". Sve se znalo, naravno da se znalo. Ko je htio znati, morao je znati i znalo se, druga je stvar što su tadašnja politika infantilno reagovala.

KO JE PRODAO GRADOVE I NAROD

Postoji slijedeća teza - da je na izborima pobijedio SDP, a Nijaz Duraković bio predsjednik Predsjedništva, ne bi došlo do rata.

DURAKOVIĆ: Ne vjerujem, mislim da bi došlo do rata, jer je to unaprijed smišljeno, to je bio dio starog plana. Sudbina Bosne i Hercegovine je jednostavno bila zapečaćena i rata bi svakako bilo. S tim da mislim, što je možda malo neskromno, da bih ja bolje spremio narod za taj očekivani rat. Mi smo pretpostavljali tu katastrofu, to je već ono vrijeme kada dolazi Kutiljero, Badinterova komisija, kada se dešavaju pregovori na Brionima, kada šeta ta putujuća cirkusijada i mi smo tada, zapravo, pozvali građane Bosne i Hercegovine da uđu u patriotski front za odbranu Bosne i Hercegovine onakve kakva je - multi, multi, multi, mnogo više nego sad. Pa, pogledajte koji su gradovi prvi prodani i koji su prvi pali - hajdemo napraviti analizu - upravo oni gdje je SDA bila na vlasti: Zvornik - pobjegao im predsjednik; Bratunac - pobjegao im predsjednik; Višegrad - pobjegao im predsjednik; Foča - pobjegao im predsjednik; Brčko - pobjegao

Zašto se raspala Titova Jugoslavija? Zašto je država koja je bila priznata i na Istoku i na Zapadu i koja je predvodila Pokret nesvrstanih nestala u najkrvavijem sukobu na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata?

im predsjednik. Braća Ramići prodali Brčko, a jedan je bio čak ministar! Pa onda Prijedor... Sve do Mostara.

Mislite li da je to stvar nesprenosti ili neobavještenosti ili neočekivanja događaja.

DURAKOVIĆ: Možda je nešto još gore.

Dogovora?

DURAKOVIĆ: Može i to biti. Tu ima svega. Prvo, to je stvar primitivizma, diletantizma, nesprenosti, nestručnosti, loših procjena, onoga što bismo mi u Bosni rekli - balinluka, seljakluka, primitivluka. Ljudi su jednostavno za sitne interese prodavali i gradove i narod. Radi se o jednoj ratnoprofiterskoj logici, grabežnoj logici, lopovluku u krajnoj konsekvenci. To bi u svakoj normalnoj zemlji bilo za strijeljanje, a takvih je stotine i stotine koji su kasnije ostali na vlasti i koji se i danas pitaju u toj istoj vlasti.

Postoji još jedna teza koja kaže da to nije bio rat u Bosni i Hercegovini, već rat protiv Bosne i Hercegovine.

DURAKOVIĆ: Slažem se. To je po svim parametrima, međunarodnom pravu bila agresija na Bosnu i Hercegovinu koja je tada već bila međunarodno priznata i suverena država. Poznat je i agresor: srpsko - crnogorski, sa domaćim trabantima u vidu organizovanih domaćih četničkih i paračetničkih formacija. A sve u skladu sa onim planom koji je, kako rekoh maloprije, bio već unaprijed smišljen, dogovoren i realiziran uz pomoć Jugoslavenske narodne armije, koja je tobože, eto, spašavala Jugoslaviju. U oblandi borbe za Jugoslaviju, tu je Slobin koncept sasvim jasan, bila je borba za veliku Srbiju i tačka.

u idućem broju...

Borisav Jović:

SVAKO REŠENJE JE BILO BOLJE OD RATA

EURO-TV
 Vas Distributer za TV HAYAT, BOSTEL, PINK, BN
 KEMO MUSIC
 Generalni zastupnik i instaler

660 Ashley Lane Walk
 Lawrenceville, GA 30043
 678-407-9297
 404-354-0443
 kemomusic@bellsouth.net

Photo & Video World

404-641-9682 Toll Free: 1-866-376-3437

Jeftine Avionske Karte
 Samo Ptice Lete Jeftinije

Jazmir Bešlija
 owner

6986 Brannon Hill Rd,
 Clarkston, GA 30021
 Tel 404 297 2804
 Tel 404 297 4911
 Fax 404 297 2807
 TravelBiH@Hotmail.com
 www.TravelBiH.com

"No Cars Left Behind"
Brodlic Towing
 Lawrenceville, GA

We Pay Cash for Junk Cars
Phone: 404-409-0648

Olde Salem Apartments

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

**Za sve informacije na našem jeziku
obratite se Hasibi. Tel: 770-963-7057**

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens,
Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr.
& turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone
Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



NO APPLICATION FEE!**

Law Offices of Robert Pagnello, PC

Advokatski Ured Robert Pagnello, PC



Jeffrey C. Renz

15 years experience

Workers Compensation

Ozljede na Radu

Personal Injury

Osobna Ozljeda

Auto Accidents

Auto Nesreće

Social Security

Pomoc pri Penzijskim Statusima

Pharmaceutical Cases (vioxx/celebrex/bextra)

Farmaceutske Slučajevs



Translators available if needed / Moguće usluge prevodioca

2088 East Main Street (Hwy. 78)

Snellville, GA. 30078

Phone: 770-982-2252 Fax: 770-982-2544

Antiameričko raspoloženje u svijetu

Istraživanje sprovedeno u 47 država pokazalo je širom svijeta porast negativnih osjećanja prema Sjedinjenim Američkim Državama. O mogućim razlozima koji su doveli do ovakvog stava ispitanika razgovarali smo sa jednim od autora istraživanja i sa saradnicima Karen Hughes, američke državne podsekretarke zadužene za javnu diplomatiju i javne poslove.

Problem nije u tome kako Amerikanci upražnjavaju sopstvenu demokratiju, već u tome kako pokušavaju da je „izvezu“. Ispitanici ne vjeruju u američke motive kada predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush govori o „širenju demokratije“, kaže Carroll Doherty, pomoćnik direktora istraživačkog centra Pew iz Washingtona koji je proveo istraživanje.

„Postoji percepcija da Sjedinjene Države to čine (šire demokratiju) jednostrano bez poštovanja interesa i potreba zemalja o kojima je riječ. Ali neku vrstu cinizma predstavljaju američki motivi jer većina ispitanika u većini zemalja kaže da Amerika promovise demokratiju samo tamo gdje ima interesa umjesto da promovise demokratiju samu po sebi“.

Doherty kaže da su ispitanici u prethodnim istraživanjima govorili da smatraju da su Sjedinjene Države zainteresovane za širenje demokratije samo u one države čiji su im resursi bili potrebni.

Posljednjih godina, kaže Doherty, mnogi ispitanici smatraju da Sjedinjene Države nisu vodile rat u Iraku da oslobode narod te zemlje od brutalnog diktatora, niti da zaštite Ameriku od Al Kaide već da obezbijede siguran dotok nafte na Zapad. On kaže da, iako to pitanje nije postojalo u istraživanju, mnogi ispitanici vjeruju da su motivi upravo ti.

Odakle takav cinizam? Doherty kaže da nije jasno da li je negativan stav o Sjedinjenim Državama zasnovan na sadašnjoj američkoj spoljnoj politici ili na percepciji te politike. On kaže da vjeruje da je riječ i o jednom i o drugom, ali dodaje da će prava slika Amerike u svijetu biti otkrivena tek kada 2009. George Bush napusti Bijelu kuću.

„Je li mnogo navedenog vezano za predsjednika Busha? Vjerovatno nešto od toga jeste, ali realnost je da će ova politika biti nastavljena i nakon predsjedničkih izbora 2008. Jedna od glavnih tema je vjerovanje da Sjedinjene Države previše podržavaju Izrael. To će se teško promijeniti čak i promjenom vlade. Dakle politika će, barem u nekim poljima, ostati bar neko vrijeme. A politika donosi mnogo negativnih osjećanja prema Americi širom svijeta“, kaže Doherty.

Rena Pederson, pomoćnica državne podsekretarke Hughes kaže da veoma uvažava istraživanja centra Pew i da zato ne osporava ni posljednje pokazatelje. Smatra da će nošenje sa problemom negativne percepcije Amerike u svijetu potrajati, jer je riječ o kompleksnom problemu za čije rješavanje će biti potrebno veliko strpljenje.

„Neki ljudi se mogu ne slagati sa našom politikom na primjer prema Iraku, neki ne podržavaju našu kulturu, neki možda imaju loše iskustvo sa našim avio prevoznicima... To je veoma kompleksan problem - znači nema brzog rješenja.



Kaže da njene kolege rade na programima koji podrazumijevaju susrete ljudi licem u lice, na razmjeni studenata i fokus grupa tako da bi ljudi bolje upoznali Ameriku, umjesto da to čine preko televizijskih programa.

Kaže da su dva nova evropska lidera - predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy i britanski premijer Gordon Brown - svoje vrijeme bili američki studenti u okviru programa razmjene.

Niko ne očekuje da Brown bude blizak Americi kao što je to bio Tony Blair, ali Pederson kaže da su obojica proamerički nastrojeni možda i zbog toga što su dio obrazovanja stekli u Americi.

Pederson kaže da su istraživanja State Departmenta pokazala da je 87% učesnika programa reklo da su im ti programi pomogli da bolje shvate Ameriku, a da je 73% učesnika reklo da nakon programa misli bolje o Sjedinjenim Državama.

MACI
Men's Hair Cut Salon



Mon. 5:00pm.-8:00pm
Tuesday Closed
Wed.- Sat. 11:00am.- 8:00pm.
Sunday 11:00am.-3:00pm.



650 Grayson Hwy.
Lawrenceville, GA 30045
Next to \$1.00 Theatar

MACI

Muški Frizerski Salon
404-431-3863



U ovom izdanju
"Gradova Evrope"
Vas vodimo u
Atenu - grad sa
ogromnim istorijskim
nasljeđem i svijetlom
budućnošću.



ATINA

Atina (grč. Αθήνα) je glavni grad Grčke i jedan od najpoznatijih gradova u svijetu. Antička Atina je bila moćna grad-država i poznati centar obrazovanja i nauke. Nazvana je po boginji mudrosti iz grčke mitologije, Atheni.

Antička Atina

Atina je često nazivana kolijevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tijekom 4. i 5. vijeka p.n.e. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo antičkih zgrada, umjetničkih djela itd. Najpoznatija je, dakako, Akropola, koja je priznata kao jedan od najboljih primjera klasične grčke umjetnosti i arhitekture.

Atina je bila jedan od najjačih polisa u Grčkoj. Svaki grčki grad ili polis bio je nezavisno središte kulturnog, političkog i trgovačkog života. Bio je okružen zidinama, imao je mjesto za zadnju odbranu akropolu, a na njoj su bili smješteni hramovi vrhovnih božanstava. Svaki je grad imao i jedan trg agoru koji je služio za trgovačke djelatnosti, skupove, te je bio administrativni i društveni centar. U agori se odvijao svakodnevni život.

Atinska Akropola je svoj konačan oblik dobila u 5. vijeku p.n.e., za vrijeme vladavine jednog od najznačajnijih državnika Perikla. U njegovo doba Atina je postala demokratska republika. Bogatašima je nametnuto visoke poreze, a novac koristio za uređenje Atine, posebice Akropole. Tada su napravljena brojna veličanstvena djela grčke umjetnosti. Stoga se razdoblje vladavine Perikla naziva "Zlatno doba" Atine. Tada su podignuti hramovi Partenon, Erektion, hram božice Nike i svečani ulaz Propileje.

Moderna Atina

Logikom istorijskog prava, u Atini su održane Prve olimpijske igre modernog doba 1896. godine. Iako siromašna, zadužena je Grčka prihvatila priredbu i provedbu igara kao dobrodošao prilog opštem nastojanju da se oslobodi tragova prošlosti i kroči na put napretka. Za prve igre obnovljen je antički stadion Panatenaikon. Prve olimpijske igre otvorene su 6. aprila 1896. Sudjelovalo je 311 takmičara iz 13 zemalja. Natjecali su se samo muškarci. U Atini 1896. nije bilo olimpijske zastave, nije se palila vatra, niti izgovarala svečana zakletva. Sve je to uvedeno poslije, ali se u Atini 1896. prvi put svirala za tu priliku komponovana olimpijska himna.

Današnja Atina je moderan i velik grad sa populacijom od oko 750.000, dok na širem području grada živi oko 3,8 miliona ljudi. Glavni grad Grčke je u novu eru ušao sa Olimpijskim igrama 2004. godine. Hoteli su obnovljeni, muzeji renovirani, efikasniji novi aerodrom napravljen pristupačnijim i prohodnijim, a Olimpijski stadion sa novom elegantnom kupolom od stakla i čelika je zauzeo svoje mjesto kao novi zaštitni znak grada. Najbolje od svega, javni saobraćaj je pojačan unaprijeđenim Atinskim metro sistemom, sjajnim novim stanicama koje su pretvorene u mini muzeje i koje prikazuju arheološko blago koje je iskopano u toku konstrukcije.

Renovirana ili ne, Atina uvijek zrači nekim posebnim šarmom, svojim živim karakterom koji osvaja

Akropola

Oni koji dolaze u Atinu prvi put, smješta se upućuju na Akropolu. Jako je malo onih koji se odmah ne srode sa slikom ove citadele antičke Atine, smještene visoko na vrhu ravne stijene iznad grada.

Ovo je mjesto gdje je Atina i klasična grčka civilizacija počela. Ruine očuvane do današnjih dana, datiraju još iz 4. vijeka.



Plaka

Dio starog grada Atine ispod Akropole je postao mjesto sakupljanja putnika i turista, naročito u vrele atinske večeri. Šetnja uskim uličicama Plake, pored antičkih spomenika, vizantijskih crkvi i džamija, sjajnih kuća i palata, kao i primamljivih vinskih taverni, predstavlja sjajnu zabavu.

Na slici gore: jedna od taverni u Plaki.

preko desetine hiljada turista svake godine. Ulične prodavnice, vinske taverne, radnje suvenirna i antički spomenici uklapaju se sa zgradama bilo da su nove ili stare. Za turiste najveća avantura je ta što je većina atrakcija pristupačna, u strogoj centralnoj oblasti grada u krugu sa zaštitnim znakom Akropoljem. Šetnja je najbolji način da se doživi atmosfera Atine, zato što je saobraćaj noćna mora.

Javni prevoz

Autobuski prevoz u Atini je jeftin i u odličnom stanju. Karte možete kupiti unaprijed na kiosku ili na glavnim stanicama. Tražite natpis "Isitiria edhó" (karte ovdje). Prodaju se individualne ili paket od 10 komada i moraju biti poništene u specijalnim mašinicama kada uđete u autobus. Ako ostajete na duže vrijeme, isplativo je kupiti mjesečnu kartu koja važi za sve autobuse, tramvaje i metro. Autobusi su inače vrlo nakrcani u podne pa je šetnja možda bolja opcija. Na raspolaganju su od 05:00 do 24:00 sata.



Javni saobraćaj u Atini pruža i autobuse za razgledanje turističkih atrakcija (br. 400), koji voze svakog dana na svakih pola sata od 07:30 do 21:00. Vožnja traje od 80 do 90 minuta. Karta se kupuje u autobusu i košta oko 5 eura.

Metro je u posljednje vrijeme znatno unaprijeđen i proširen sa dvije nove linije, te ih sada ima ukupno 3. U podne metro ide na svaka 3 minuta, a tokom dana na 10 minuta. Metro se zatvara u ponoć, a kreće sa radom u 05:00. Tramvaji idu u prosjeku na svakih 8 minuta od 06:00 do 01:00 i na svakih 40 minuta od 01:00 do 06:00.

Bakšiš se uglavnom kreće oko 15% od računa. Vratarima, i drugom pomoćnom osoblju ostavlja se od 1,50 do 3 eura. Pušenje je zabranjeno tamo gdje je naznačeno, kao i na javnim mjestima i gradskom prevozu.

Klima

Grčka je generalno suha i topla zemlja u ljetnim mjesecima, sa temperaturama oko 31°C u avgustu. Zime su kišovite (posebno od oktobra do marta) sa prosječnom temperaturom od 13°C. Grčka ima oko 300 sunčanih dana u godini, a zimi snijeg pada uglavnom u planinskim predjelima, ali ponekad i u samom gradu.

Atina ima mnogo šta da ponudi, posebno tokom ljetnih mjeseci, kada se dešavaju brojni muzički događaji, ples i pozorišta na otvorenom. August Moon Festival, koji se održava svake godine na dan punog Mjeseca, uključuje najveća kulturna dešavanja koja Atinu postavljaju u centar geografske, kulturne i istorijske mape svijeta.



Trg Sintagma

Trg je po svojoj formi srce moderne Atine, a sjedište je zgrade Parlamenta, izgrađene 1840. godine. Turisti fotografišu neobično obučene gardiste ispred palate, koji se ceremonijalno smenjuju svakog sata. Trg je centralno mjesto za pristup glavnim atrakcijama Atine, naročito "muzeju milje" duž Vasilis Sofijas Avenije, koja prolazi pored Sintagma trga. Ovdje su načičkani mnogi muzeji, kao što su Benaki muzej i Vizantijski muzej.



Antička Agora

Načičkani nizbrdo od Akropole nalaze se ostaci Agore, antičkog komercijalnog i građanskog centra Atine, gdje su nekada šetali i razgovarali veliki filozofi Sokrat i Platon. Kada je bio ponižen i očajan, Sokrat je izvršio samoubistvo u zatvoru na jugozapadnom uglu Agore, popivši otrov. Ova oblast je obilježena ruinama brojnih antičkih zgrada, uključujući i Dionizijev teatar (najstariji teatar na svijetu, gdje su izvođeni veliki komadi Ashilusa, Sofoklea i Euripida). Jedna od restauriranih zgrada je bila Stoja Atalosa iz 200 g.n.e., dugačka promenada sa visokim krovom, koja je neka kombinacija palate suda, opštinske kancelarije i trgovačkog centra u klasičnoj Grčkoj. Rekonstruisana zgrada danas je muzej, koji na svom velikom prostoru prikazuje umjetničke predmete iz 5.000 godina duge Atinske istorije.



Evzoni stražare ispred spomenika neznanom junaku



Kolonaki

Za fenomenalan panoramski pogled sa Akropole, najbolje u toku zalaska sunca, moguće je uspeti se žičarom uz padinu Likavitos brda sa Kolonaki trga. Šine se penju 278m uzbrdo, iznad grada. Na vrhu su kafići kao i sjajni hor kapele Agios Giorgos (Sveti Đorđe) koji ide zajedno sa spektakularnim pogledom na grad.

Nemojte propustiti da probate Metaxu, najpoznatiji grčki konjak. Najmlađi je tri godine, a što je stariji, to je kvalitetniji i cjenjeniji.

KELLER WILLIAMS REALTY

Osman "Cico" Vujinović
 Cell: 404-550--8054
 Office: 678-808-1440
 E-mail: osmanv@kw.com

Bank of America

Mia Ibrulj
 Cell: 770-597-3961
 Office: 770-717-2059
 E-mail: mia.ibrulj@bankofamerica.com

BUDITE INFORMISAN KUPAC
Životni SAN svakog čovjeka je DOM po njegovoj želji!!
Naš je MOTO zadovoljiti Vaš SAN!
Neka Vaš SAN postane STVARNOST!!

250 Grayson Hwy. Suite "G", Lawrenceville, GA 30045 770-236-8005

MON-SAT 10am - 7pm
 SUN 12pm - 6pm

WENDY'S HOME FURNITURE

3 mjeseca bez kamata

2369 Lawrenceville Hwy. Suite "K", Lawrenceville, GA 30044 678-225-0099

Wendy's Home Furniture "We will beat anyone's price by 10%"

U KINIMA

Autoboti i Decepticoni na velikom platnu



Blokbuster koji bi trebao izazvati najveću pažnju među najmlađim posjetiocima kina je sigurno "Transformers". Sudeći prema gledanosti crtanog filma i prodaji igračaka ovo je film koji će sigurno zaraditi mnoštvo zelenih novčanica, a potvrdu za to ćemo moći vidjeti sljedeće sedmice.


Godine 1984. japanska kompanija "Takara" je prozivala seriju igračaka "Transformersi", robota koji se mogu pretvarati u automobil ili avion po želji vlasnika. Autoboti i Decepticoni, dvije grupe robota koji su došli sa Cybertrona i bore se jedni protiv drugih na Zemlji, ubrzo su pokorili čitav svijet i postali hit.

Hollywood je tek sada na njih obratio pažnju i odlučio da napravi film o ovom fenomenu. Tako da bi "Transformersi" trebali postati nova franšiza čiji nastavci bi se štancali svake dvije do tri godine. Steven Spielberg, kao producent, je prvi puta udružio snage sa režiserom Michael Bayom ("Armagedon", "Pearl Harbour"), dok su scenaristi Alex Kurtzman i Robert Orci. Izbor glavnog glumca im se posrećio, jer je Shia LaBeouf postao zvezda ove godine sa trilerom "Paranoja", a upravo počinje da snima i "Indianu Jonesa 4".

Priča "Transformersa" se drži priče u crtanjoj seriji. Glavni junak je Sam "Spike" Witwicky (Shia LaBeouf) tinejdžer koji i ne sluti kakve će ga nevolje snaći kada dobije svoj prvi automobil, jer je u pitanju Transformers pod imenom BumbleBee. Kada Spike iskoristi priliku i pozove u auto lijepu Mikaelu (Megan Fox) koja se zabavlja sa najjačim momkom u razredu ispostavi se da auto ima neke vrline, pa čak i zna izabrati pravu romantičnu muziku na radiju.

Zaplet dolazi kada njegovo društvo Autoboti

počinju da vrebaju ispred Spikeove kuće nešto želeći, isto što i opasni Decepticoni, koji su već izazvali buru u Pentagonu svojim pojavljivanjem među vojnicima na Srednjem istoku... Lider Autobota Optimus Prime svima se uglavnom dopao, a glas mu je pozajmio glumac Peter Cullen, koji je to uradio i u originalu, dok je za glas glavnog negativca Megatrona zaslužan Hugo Weaving, poznat kao agent Smith iz "Matrixa". Pored njih dvojice glasove su još posudili John Turturro, Jon Voight, Tyrese Gibson...



Ekskluzivni intervju za Europa Magazin: Mladen Vojičić-Tifa

„Dođite da podijelimo pozitivne vibracije“

Povodom spektakularnog koncerta “Rock Uranak 2007”, koji će se održati u septembru u šest gradova sjeverne Amerike, pričali smo sa jednim od učesnika, Mladenom Vojičićem - Tifom.

Tifa, šta ima novo, snimate li neki album ili radite turneju i nastupe?

Završio sam CD, ali sam ga odbacio i odrekao se, jer ne paše repertoar i jednostavno karakter se ne uklapa u dosadašnji opus i cjelokupni muzički pravac s kojim sam se etablirao kao pjevač. Na novom CD-u, većinski sam autor ja, ali imam i saradnike, a CD koji sad radim izaći će do kraja godine.

Trenutno se naša turneja “Kad bi bio Bijelo Dugme” nastavlja po evropskim gradovima. Dosta je uspješnih koncerata iza nas kao što su Minhen, Frankfurt, Beč (5.000 posjetilaca, op.a.) koji ćemo zbog dobrog prijema ponoviti, ali u većem prostoru. Već imamo zakazane nastupe: 27. jula smo u Tuzli, zatim u Skoplju, Banjaluci i tako dalje. Ova turneja je izuzetno uspješna i trajat će narednih dvije godine. Podsjećanja radi, obišli smo Ameriku, Australiju i sad smo bazirani više na evropske gradove.

Kako ste doživjeli turneju u Americi i koliko ste zadovoljni s turnejom “Kad bi bio Bijelo Dugme”

Jako sam, jako, zadovoljan s ovim što Alen, Bebek i ja radimo. Čini mi se da smo odsvirali kvalitetno nastupe u Americi. Tri koncerta koje smo održali u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu su definitivno kraj grupe. “Bijelo Dugme” je završilo svirku, ali Alen, Bebek i ja idemo dalje s našim nastupima.

Mislili ste zvučali kompaktno kao grupa, jer sam koncert u Atlanti gledao...

Drago mi je da ste vidjeli ispravnu sliku, novinari obično često ne vide realno stanje. Ponudili smo kvalitetan program i bogat repertoar. Bend i cijela ekipa su bili izvrsni. Svjesni smo koliko su ulaznice koštale, i da je raja došla, jer voli našu muziku i nas. Znači ispunili smo očekivanja; mi jednostavno od toga živimo. Ne bi uradili dobro da podbacimo na tim nastupima. Imali smo izuzetnu podršku i fantastične komentare i feedback. Zadovoljstvo je dobijati e-mailove i poruke ljudi koji su bili na koncertima i proveli se jako dobro. Drago mi je da smo svi zadovoljni, a posebno publika. Cijela organizacija s Nacom, bila je

besprijekorna. Ni na jednom koncertu nije bilo incidenta. Pjesme i uštimanost ekipe bili su odlični. Imali smo šest ljudi u bendu, kompletna grupa “Okus Meda”, pojačana s mojim muzičarima, zadovoljan sam sa svim što se desilo u Americi. Čak mi se čini da smo bili bolji na turneji u Americi nego u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu.

“Rock Uranak 2007”: kako je to zamišljeno i možete li nam reći nešto više o tom koncertu?

Biće puno izvođača, čak 14 grupa, interesantan program, nastupi će biti kraći, prilagođeni vremenskom terminu. Ja dolazim sa svojim bendom. Dolazak u Ameriku pomjera sve druge aranžmane, svi drugi se uštimavaju s našom turnejom, jer ćemo uraditi izuzetnu turneju. Pričao sam s nekim drugarima, neki idu prvi put, neki već drugi ili treći put, u Ameriku i svi su dobro raspoloženi i zagrijani. Više detalja o ovim nastupima možete saznati od Nace.

Za kraj sjetimo se Vaših početaka u Dugmetu. Mislili da sam prvi put informaciju o Vašem dolasku u „Dugmiće“ pročitao 1984., šta možete reći o tom vremenu?

Kad sam došao nisam bio formirana zvijezda, u poređenju, na primjer, s Alenom Islamovićem, nije bilo lako, ja sam bio klinac. Znamo da je Dugme bilo nešto najveće. Nas su poznavali i bili smo popularni i vani, Bugarska, Rusija itd. I kada radite posao prve klase, normalno da postoji trema, dolazi do nervoze i do trenutaka kad puca film. Očekivanja su ogromna i ja sam bio svjestan da sam na pijedestalu; u centru. To je jedan veliki napor, ali i zadovoljstvo. Goran je čovjek sposoban da animira ljude. Saradnja je trebala trajati puno duže, ali došlo je do nekih nesuglasica i rastali smo se kao pristojni ljudi bez halabuke. Lijepo je bilo biti dio tog tima.

Na kraju, imate li kakvu poruku čitaocima Europa Magazina?

“U moje ime i moje grupe, “Tifa bend”, želio bih pozdraviti sve ljubitelje onoga što mi radimo. Pozivam ljude da dođu na “Rock Uranak 2007”, da se družimo, doći će drugari iz drugih bendova, da podijelimo te pozitivne vibracije i adrenalin zajedno. Svi su već sada dobro raspoloženi, publika će biti prezadovoljna, a nama valja živjeti od toga, ne isplati se varati ljude, jer to se može samo jednom uraditi.”

Razgovor vodio Enes Selimović



Mladen Vojičić - Tifa

IN MEMORIAM: Meho Puzić (1937.-2007.)

BiH na 28. mjestu



Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine za-
bilježila je rekordan skok na rang listi Međunarodne no-
gometne federacije (FIFA). Zahvaljujući pobjedama nad
Norveškom, Turskom i Maltom reprezentacija BiH sko-
čila je na 28. mjesto rang liste sa 847 bodova. U odnosu na
prošlomjesečnu listu BiH je napredovala 20 pozicija.

Na prvom mjestu ostala je Italija, dok je Francuska
na drugoj poziciji zamijenila Brazil. Najbolje rangirani
protivnik reprezentacije BiH u kvalifikacijama za EP je
Grčka na 15. mjestu. Turska je na 21. mjestu, Norveška na
36., Mađarska na 66., Moldavija na 101., a Malta na 117.
mjestu.

Adnan Ćatić odbranio naslov svjetskog prvaka



Bosanskohercegovački bokser Adnan Ćatić, koji na-
stupa za Njemačku pod imenom Feliks Šturm, sinoć je u
Štuttgartu odbranio naslov svjetskog prvaka u srednjoj
kategoriji u verziji Svjetske boksaerske asocijacije. Ćatić
je uz podršku brojnih bh. navijača u Porše areni nakon
12 rundi na poene pobijedio izazivača - Urugvajca Tu-
lija Gonzalesa Alkobu jednoglasnom odlukom sudija
(120:112, 118:116, 116:112).

Dvadesetosmogodišnjem Ćatiću, rođenom u Lever-
kuzenu, evropskom amaterskom prvaku iz 2000. godi-
ne, u profesionalnoj karijeri to je bila 27. pobjeda u 29
mečeva i šesta odbrana titule svjetskog prvaka.

**NAJVEĆI EX-YU MUZIČKI
SPEKTAKL NA PROSTORIMA
SJEVERNE AMERIKE**

www.rockuranak.com

TORONTO	CHICAGO	DETROIT
SUBOTA	NEDELJA	PONEDELJAK
1. SEPTEMBAR	2. SEPTEMBAR	3. SEPTEMBAR
JACKSONVILLE	ST. LOUIS	NEW YORK
PETAK	SUBOTA	NEDELJA
7. SEPTEMBAR	8. SEPTEMBAR	9. SEPTEMBAR



RockURANAK 2007



DVD U PRODAJI !!!
www.KADBIBIOBIJELODUGME.com

Duplo DVD izdanje sa prošlogodišnje turneje
Kad bi bio Bijelo Dugme možete kupiti na Internetu !

Naručite ovaj unikatni DVD i na poklon
dobijate majicu sa logom Bijelog Dugmeta !

Bebek, Tifa, Alen i ostali majstori rock-a
na koncertima u Atlanti, Čikagu, Torontu i Njujorku!



NORTH AMERICAN TOUR 2007

RockURANAK

INFO LINE:

904.514.7627

ONLINE PRODAJA ULAZNICA !
www.rockuranak.com

ORGANIZACIJA TURNEJE:
NACO IZ DŽEKSONVILA

Design & Promo By:

OBJEKTIV

www.objektiv.us

SA SNIMANJA

“Ej sirotinjo”



Istoimena monodrama o Hamzi i njegovim dogodovštinama u atmosferi bosanskog restorana, a pod medijskim pokroviteljstvom Europa magazina, premijerno je izvedena u petak, 29 juna tekuće godine. Restoran Luigi's ugostio je ljubitelje ove vrste umjetnosti i, s obzirom na svu spontanost i neiskustvo s ovom rabotom, ambijent je prilagođen i skucane su pozorišne daske maksuz za ovu priliku. Obično iza pozorišnog djela stoji neko zvučno režijsko i scenarijsko ime, ansambl teatra, zatim kostimografi, majstori tona i rasvjete, video mikseri i šta sve još ne. Ali ovdje u svom raskošu zapada, u centru univerzuma, mi imamo Hamzu. Doduše i Esu, Dadu, Zlaju i još par entuzijasta koji su se našli pri ruci i pritekli u pomoć da se ovaj prvenac uradi i što kvalitetnije snimi. Ako ne za kvalitet ili ideju ove monodrame, a ono barem za izvedbu i sve gore nabrojano i neophodno treba ovom mladom stvaraocu odati priznanje i podržati ga. Koliko, naravno kao palanka, znamo i možemo. Valjda nećemo zakazati u svojoj širokogrudosti i požrtvovanju jer pucamo i do sada smo barem pucali od jedinstva i solidarnosti jel'?

Za ovu priliku Almir je nosio modele robne kuće Goodwill. Teško da bi igdje drugo našao postariji i izgužvaniji kaput i hlače. Obavezan dio bosanske muške narodne nošnje je kapa i tu Almir nije zakazao, crna nakrivljena beretka. Aferim. Znači, Hamza je jedan naš bosanski, stariji čovjek s jednom drvenom nogom, svašta je prodeverao, naživio se sirotinjski i ovdje je da iznese dio životne istine i gorčine ispričane direktno; što bi rekli iz oka u oko. Bez okolišanja i bez uvijanja, šta je to je. Mada ga život nije mazio i pazio jer prilike u našoj Bosni bile su takve i dobrim dijelom i danas su prisutne. Publika je na momente nijemo promatrala uspješnu transformaciju 25-godišnjaka, u starca poznih pedesetih, šezdesetih godina. Teško je ovakvu vrstu predstave pratiti kao kritičar i običan gledalac a u isto vrijeme zadržati objektivnost i biti u stanju prenijeti vjerodostojno glavnu srž i poruku monodrame. Šta je pisac htio da kaže? Koliko mi se čini piščeva namjera je da podvuče i podeblja ono što je već znano. Da se ne zaboravi u ovom američkom izobilju. Sirotinje

ima, bilo je i biće je. Sirotinja je nemoćna. On u svojoj izvedbi ne nudi recept kako se spasiti sirotinjskog života, znači predstava ne otkriva patent za bolji život. Tek konstataciju da je u Bosni život bio težak i da je Bosanac na to navikao, te da niko pa ni mi ne voli biti sirotinja.

Sirotinjski život ponekad metastazira u šizofreniju i ludilo što se Hamzi i desilo u ovoj priči. Hamzine epizode i sekvence s komšijama i prijateljima kao što je Mrljavi, služe osvjetljavanju i približavanju ambijenta i bitisanja u de fakto zabitijem dijelu Bosne. Iz priče, koliko sam mogao pratiti uz čevape s lukom i koronu, nije jasno u kojem dijelu Bosne, u kojoj kasabi ili manjoj čaršiji se ova radnja dešava. Detaljniji sud gledalac a i ja sam svakako ću moći reći kad DVD ugleda svjetlo dana. Po priči snimatelja i producenta ovaj snimak biće finalizovan za jedno mjesec dana, znači na prodajnim mjestima. Ima u ovoj priči jedan specifičan detalj: Almir Sinanović ima samo 25 godina. U cvijetu mladosti je, a bakće se s bosanskom stvarnošću iako je sa 13 godina napustio Bosnu. On ne repuže još, fin je i pristojan, nema tetovaže na vidnijim dijelovima tijela, ne priča o drogi, ali poduzetan je. Ima zdrav duh, a što nije baš uvijek slučaj s našom mladeži. Veli da je umjetničku žicu naslijedio od oca. A Šole senior, Sakib, (Almirov otac) poznat je ovdje na daleko. Ljubitelj sporta, a borac u zadnjoj agresiji na BH državu. Po Almirovoj priči Šole-stariji je u muzičkim vodama u Bosni takođe postigao uspjeh. Almir ili mali Šole, kako ga poznaje njegova raja, otišao je korak dalje. Na kraju predstave malo se i on prihvatio mikrofona i zapjevao i ide mu pjesma dobro. Da ne zaboravim najvažnije, Almir je vozač kamiona i to mu je pomoglo da u dugim satima vožnje, pripremi i izvježba ovu predstavu. Bez tog kaže teško da bi išta bilo od monodrame.

U ime redakcije Europa magazina, sponzora i promotera ovog projekta, poželimo mu uspjeh i sreću. Eh, da mi imamo više ovakvih omladinaca!

Enes Selimović



ADVOKAT

HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY AT LAW



Sve advokatske usluge na Vašem jeziku

Radi u oblastima:

- * Razvodi brakova
- * Bankroti (Ch. 7, 11, 13)
- * Osobne ozljede
- * Krivično pravo
- * Tužbe
- * Nekretnine / Closing
- * Poslovno pravo
- * Porezi / Takse
- * Opća praksa

Spehar & Associates, LLC Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779
250 Langley Dr. - Suite 1303 - Lawrenceville, GA 30045



Looking to BUY or SELL your home?

Let our team of experienced Real Estate professionals help you!
Rest assured that NO other REALTORS will

Do more to find you the home of your dream or successfully market your property
& give you the quality service you deserve!

Lowest Mortgage Rates Available * Exp. \$200,000 / \$980 Per month
* call for details

Sell your house for as low as 4.5% TOTAL commission.

Buy your house with \$0 down.

Call for HUD & Foreclosure Specials

488 Gwinnett Dr. Lawrenceville, GA 30045

Next to TOPOLINO Restaurant

Office: 770-277-9104

Kim Yath

Cell: 404-391-3825

E-mail: kim@gwinnetthomesonline.com

www.gwinnetthomesonline.com



Armin

Mehmedovic

Cell: 404-512-0509

E-mail: arminsellatlanta@yahoo.com

www.gwinnettnewhomesonline.com



Novo lice iz Genka

Stvarajući automobil današnjice, u Fordu su bili svjesni da, ako žele biti uspješni, moraju ponuditi proizvod koji impresionira; proizvod koji pri prvom susretu stvara emotivnu vezu koja privlači ljude sa estetske tačke i prije nego što oni uzmu u obzir njegovu tehnologiju. I definitivno, može se ustvrditi da su dosegнули taj cilj. Prvi susret s novim Mondeom pruža momentalni vizuelni doživljaj, koji taj automobil izdvaja iz mnoštva ostalih.

Fordov pečat

Ono što je odmah uočljivo, kada se gleda sa prednje strane je Mondeoovo novo „lice“, koje karakterizira njegova trapezoidna donja maska hladnjaka. Velika gornja maska hladnjaka je oivičena upečatljivim, unazad nagnutim farovima. Farovi zauzimaju najveću površinu koja je ikad upotrijebljena na Fordovom putničkom vozilu i posjeduju sopstvene stilske momente. Poklopac motora ima dva izdignuta fara zaobljenja na površini, što stvara efekt „moćne izbočine“, ističući kvalitet dinamike automobila. Dodatnu visinu haube je dizajnerski tim vidio kao pozitivan dodatak spoljašnjem dizajnu, što doprinosi muskularnim proporcijama automobila. Mekane, unazad postavljene, „zaobljene“ linije prednjeg branika daju automobilu osjećaj moćnog prisustva, smanjuju vizuelni učinak prednjeg prepusta i služe kao pomoć vozaču prilikom parkiranja.

Profil novog Mondeaa krasi snažno oblikovana siluetu sa



uglom A-stuba koji se savršeno uklapa u sva tri modela karoserije. Izdignuta linija stranica daje osjećaj snažne građe automobila i poboljšava vizuelni doživljaj. Još jedan lični pečat Fordovog spoljašnjeg dizajna je upotreba istaknutih lukova točkova. Ovaj element u dizajnu ukazuje na snažnu dinamiku vožnje koju predstavlja Fordov brend. Kod Mondeaa, vozači će se naći u nižem i „sportskijem“ kokpit položaju pri vožnji. Nagib A-stubova i prednje staklo „okružuju“ vozača, dok spojena centralna konzola potencira osjećaj privilegiranost koju osjećaju putnici na prednjim sedištima. Prostor za noge, kao i prostor za ramena na prednjem sedištu proširen je za 24 mm, odnosno 52mm, a pozicija podignute ručice mjenjača, zajedno sa dodatnim kapacitetom za podešavanje volana i prednjih sjedišta, omogućava vozaču da odabere najudobniji položaj za vožnju i da odredi najbolju moguću vidljivost. Široki uglovi otvaranja vrata olakšavaju lak ulazak i izlazak putnika.

Ford Power

Osim inteligentno iskorištenog prostora i poboljšanog kapaciteta prtljažnika, novog Mondeaa krasi i nove tehnologije prilagođene vozačima. One uključuju ulazak i startovanje bez ključa, pomoću Ford Power startnog dugmeta, novu HMI (Human Machine Interface) instrument tablu, prilagodljivi tempomat sistem sa kontrolom kretanja, interaktivnu kontrolu dinamike vozila i pomoć pri startu na uzbrdici, kao i sistem za praćenje pritiska u gumama.

Novi model, izgrađen na tradicionalnim vrijednostima Mondeaa, dodaje pr-

Džebić Towing Service
404-304-8651

NOVO: Vršimo besplatno odvoženje starih auta

**carey
paul HONDA**
snellville, ga



Niže cijene nego za uposlene!

Prije kupovine priložite kopiju reklame.

Za prodaju vozila, zakazivanje termina za probnu vožnju i sve ostale informacije nazovite

Anela Đulimana

Tel: 404-542-8881 (direkt)

HOURS OF OPERATION:

SALES DEPARTMENT

Mon-Fri 09:00 AM - 09:00 PM
Saturday 09:00 AM - 08:00 PM
Sunday 01:00 PM - 07:00 PM

SERVICE DEPARTMENT

Mon - Fri 07:00 AM - 07:00 PM
Saturday 06:00 AM - 06:00 PM
Sunday Closed

SERVISNO ODJELJENJE

**Za održavanje i servisiranje
Vašeg vozila obratite se**

Bobu Balkoviću



3430 Highway 78, Snellville, GA 30078 :: Phone: 770-985-1444

voklasne karakteristike automobila, uključujući komfor klase limuzina i sjajne NVH (noise, vibration and harshness) osobine, ambijentalno unutrašnje osvetljenje i materijale prijatne na dodir. Spisak standardne opreme za ovu seriju uključuje Program elektronske stabilnosti (ESP), Fordov Easyfuel sistem dopunjavanja rezervoara koji sprečava pogrešno punjenje, svjetla za praćenje (follow-me-home lights), putni kompjuter, klima-uređaj i pomoćni audio utikač koji se nalazi u odjeljku za odlaganje na koji se mogu spojiti eksterni muzički uređaji. Unaprijeđeni sistem inteligentne zaštite pruža najnovije tehnologije asistencije vozaču

Brend: Izdignuta linija stranica daje osjećaj snažne građe automobilu i poboljšava vizuelni doživljaj. Još jedan lični pečat Fordovog spoljašnjeg dizajna je upotreba istaknutih lukova točkova. Ovaj element u dizajnu ukazuje na snažnu dinamiku vožnje koju predstavlja Fordov brend

i zaštite putnika, uključujući i vazdušni jastuk za koljena vozača, horizontalno sklopivi stub volana i vazdušne zavjese punom dužinom stranica. Za novog Mondeaa na raspolaganju je skup efikasnih motora od četiri Duratorq TDCi dizela i pet Duratec benzinskih motora, u rasponu snaga od 110 KS do 220 KS, uključujući i novi motor od 2.3-litra, 161 KS Duratec HE, koji će se pojaviti u drugom dijelu 2007. godine.

Nov Durashift sa 6 brzina i automatskim mjenjačem bit će dostupan kasnije u 2007. godini, na osnovu dokazanih ručnih sistema mjenjača Durashift sa 5 i 6 brzina. Nove proizvodne tehnologije uključuju i „lasersko varenje“ radi kvalitetnijeg spoja stranica sa krovnom pločom, bez šava. Nova serija Mondeaa je u potpunosti razvijena interno i izrađena ekskluzivno u Fordovom postrojenju u Genku u Belgiji.



Kragujevačka verzija talijanskog 'punta'

Prema navodima Zorana Bogdanovića, direktora fabrike 'Zastava auto', u toku je finalno testiranje savremene opreme koja je instalirana u proizvodnim halama, nakon čega će uslijediti montaža probne serije novog Zastavinog vozila:

„Oprema je sada u fazi testiranja i izrade probnih uzoraka na pojedinim linijama. Očekujemo da se svi ti radovi odrade onako kako smo i predviđali i da se u ovom mesecu priredi ona količina vozila od 96 kao neka probna serija, predserija za serijsku proizvodnju.“



Do kraja ove godine u Kragujevcu će biti proizvedeno oko 2.500 automobila. U proizvodnju kragujevačke verzije italijanskog 'punta' uključit će se brojni proizvođači autodijelova iz regiona jugoistočne Evrope, a pored 80 firmi iz Srbije koje su iskazale interesovanje za proizvodnju dijelova za 'zastavu 10' to je učinilo i više od 30 firmi iz Hrvatske. Za sada je izvjesno da će nekadašnja splitska 'Jugoplastika' raditi instrument-table, spojere, branike, krov i bočne stranice za novi kragujevački automobil. Munja iz Zagreba će isporučivati akumulatore a Lipik praviti sva stakla.



COMPASS

TRUCK SALES & FINANCE

Prvi put kupujete - Nemate kreditnu istoriju - Imate lošu kreditnu istoriju
NEMA PROBLEMA MI ĆEMO VAS FINANSIRATI

Zašto da radite za nekoga drugog?

Maksimalno Profitirajte

BUDITE VLASTITI ŠEF

Za više informacija na našem jeziku:
1-630-789-5871 Ext:26-RAY

1-888-287-3731



www.compasstrucksales.com

15W 580 North Frontage Rd. - Burr Ridge, IL 60527

Your Complete Car Care Center

MAXX

CAR CARE

POPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SVIH VRSTA VOZILA

214 Scenic Hwy, Lawrenceville, GA 30045

Phone: 770-962-3165 Fax: 770-962-3147



Mon-Sat 8:00-6:00pm

Govorimo bosanski

STANDARD Lube Oil & Filter Change

- Most vehicles. Plus Tax.
- Install new oil filter
- Includes 5 qts. Citgo 10W-30 motor oil
- Courtesy check

\$14⁹⁹
promjena ulja

\$39⁹⁹

Engine Diagnostic or Failed Emission Diagnostic

Must present coupon for discount.

\$20⁰⁰

Emissions Test 1996 and newer vehicles.

Transmission Flush

\$79⁹⁰ Plus Tax

- Complete transmission flush
- Up to 12 qts. of fresh Mercon III Automatic Transmission Fluid

***FREE** Standard Oil & Filter Change

*with Transmission Flush Most Vehicles.

Brake Service

\$69⁹⁰ Plus Tax

- Replace front or rear brake pads/shoes
- Top off brake fluid
- Brake system inspection

Extra charges for replacing wheel bearings if required. Most vehicles.

A/C Service Special

\$69⁹⁰ Plus Tax

- Evacuate & Recharge complete A/C system
- Up to 2 lbs. of R134A Refrigerant

Must present coupon for discount.

20% OFF Labor

- A/C Service
- Belts & Hoses
- Check Engine Light
- Timing Belt
- Radiator
- Scheduled Maint.
- Water Pumps
- Heater Cores
- Alternator
- CV Axles
- Repairs
- Ask About Other Service

Not valid with any other offer. See manager for details.

CASE MODDING

:: Geekovska umjetnost ::

Case Modding ili modifikovanje kućišta računara iznimno je popularno u svijetu.

Na ovoj strani predstavljamo vam nekoliko najoriginalnijih, najjuvrunutijih, najljepših ili najčudnijih modifikacija.

Nadamo se da ćete ovdje pronaći neku ideju ili inspiraciju da se i sami odlučite na modifikaciju vašeg gigahercnog ljubimca. Naravno, prije takvoga posla trebali biste znati neke osnove arhitekture računara kako ne biste oštetili ili uništili vaše komponente.

WMD

Ideja ovog kućišta je izgled nuklearne bombe. Sama kratica WMD na engleskom znači weapon of mass destruction ili oružje masovnog uništenja. Kućište je napravljeno ručno i kompletno od metala. Pored izvrsnog izgleda sadrži cijeli funkcionalni računar sa jednom optičkom jedinicom i sistemom za hlađenje.



Hangar 101

Kako navodi autor ovog kućišta, kao SF freak ideju je dobio iz serije Star Trek Enterprise. Kućište predstavlja izgled pogonske sobe broda Enterprise u istoimenoj seriji. Za izradu mu je trebalo nešto manje od 6 mjeseci, te dosta utrošenog materijala i dodatnog hardvera koji je bio kompatibilan sa ovim projektom.

Inače unutrašnjost sadrži sve što i savremeni računari a sve je to postavljeno na Micro ATX ploču.

Sangaku

Sangaku je kućište izrađeno od drveta u više panela, a inspirisano tradicionalnom japanskom arhitekturom. Ime kućišta je japanska riječ koja predstavlja japanske unikatne matematičke pločice. Za ovo kućište može se reći da je komad namještaja ili ukras. Naravno, ne treba ni spo-



minjati da ovo kućište može biti opremljeno sa svim najnovijim računarskim softverom. Preljepo.

Fifa 2007


Svaki ljubitelj popularne fudbalske igre poželio bi ovo kućište na svom stolu.

Ova modifikacija je napravljena na kućištu Origen X15e koje u sebi sadrži ekran osjetljiv na dodir. Kućište je malo prerađeno i na gornjoj strani mu je dodata maketa stadiona i rasvjeta. Unutar kućišta nalazi se sasvim solidna mašina sa Asus SLI pločom, 1 GB Corsair RAM-a, Athlon X2 3800 procesor, GeForce 7900GT grafička i Seagate Barracuda disk od 250 GB.



HyperCube

HyperCube je kućište koje je u potpunosti napravljeno ručno. Osnova mu je HyperCube iz drugog dijela filma Kocka. Autor ovog modela je napravio još i ekran u istom stilu, te miš i tastaturu. Mora se priznati da ovo sve zajedno fantastično izgleda.



Toster

Da bilo šta u vašoj kući može poslužiti kao kućište za računar svjedoči i ova slika. Autor ovog kućišta je ispraznio dijelove tostera, a umjesto njih stavio PC komponente. Koliko će komponenti ostati u životu ne znamo, ali se mora priznati da izgleda jako zanimljivo.



iPhone dobio konkurenciju

Iako je Apple iPhone tek stigao na tržište, već mu stiže dostojna konkurencija u vidu proizvoda kompanije HTC, poznatije kao Qtek. Multimedijalni uređaj HTC Touch nudi mnogo ako ne i više od iPhonea, jer je opremljen sa 7.1 cm LCD ekranom, koji je osjetljiv na dodir i temelji se na platformi Windows Mobile 6 Professional, a isporučuju se i aplikacije Outlook Mobile, Office Mobile te Windows Live.




Bogate funkcije mogu se odabrati prstima (ekran osjetljiv na dodir) što omogućava tehnologija Touch-FLO.

Za brzo biranje funkcija na raspolaganju je navigacijska tipka. HTC Touch se može koristiti kao klasična mobilni uređaj koji radi na tri frekvencije i omogućava besplatno Internet telefoniranje i jeftinije razgovore u mobilne i stacionarne mreže. Na raspolaganju je fotoaparata rezolucije 2 megapiksela koji će vam omogućiti slikanje nezaboravnih trenutaka.

Za povezivanje sa drugim uređajima na raspolaganju je EDGE, Wi-Fi i Bluetooth konekcija. Jedno punjenje baterija omogućit će vam 5 sati telefonskih razgovora odnosno 200 sati u stanju pripravnosti. Dimenzije HTC Touch su 10 x 6 x 1 cm, a težina 112 grama.

Microsoft Surface



Microsoftov izvršni direktor Steve Ballmer predstavio je Microsoft Surface, prvi uređaj iz nove kategorije računara kojim je moguće upravljati putem površine ekrana.

Surface uobičajenu površinu mijenja u živu, dinamičnu površinu, koja omogućava jednostavnu interakciju sa svim oblicima digitalnih sadržaja putem prirodnih kretnji, dodira i fizičkih predmeta. Prvi uređaji Surface pojavit će se krajem ove godine u hotelima, restauracijama i na drugim javnim mjestima.

Korisnički interfejs Surfacea radi bez miša ili tastature, a sastoji se od 30 inča velikog ekrana u obliku stola kojeg može koristiti više ljudi odjednom. Može se koristiti kao digitalni fotoaparat sto ili kao virtualni vodič.

Glavne karakteristike ove tehnologije su neposredna interakcija sa informacijama, sposobnost istovremene interakcije na više dijelova površine, upotreba više korisnika istovremeno te prepoznavanje fizičkih objekata. Prepoznavanje objekata omogućava korisnicima da na površinu postave mobilni telefon i na njega ili sa njega prenose različite podatke.

Blockbuster vjeran Blu-rayu

Lanac videoteka Blockbuster je najavio da će, od ovog mjeseca, filmove visoke rezolucije iznajmljivati samo u Blu-ray formatu, što je veliki udarac za konkurentski HD DVD. Kako Blockbuster ima 1450 videoteka, ovo bi lako mogao biti čin koji će odlučiti koji format pobjeđuje, odnosno da natjera sve one koji su do sada čekali da vide koji će format prevladati, da kupe Blu-ray plejer. Blockbuster je izdavao i Blu-ray i HD DVD naslove u 250 radnji i došli su do zaključka da čak 70% korisnika uzima Blu-ray filmove. HD DVD će se nastaviti iznajmljivati u tih 250 radnji, kao i preko Interneta, ali u ostalim radnjama će biti samo Blu-ray. Blu-rayu naravno ide u prilog to što svi veliki filmski studiji osim jednog izdaju filmove u Blu-ray formatu.

Nintendo najveći

Gigantski Sony je izgubio prvo mjesto i to ne samo po prodaji, jer PS3 zaostaje daleko iza Wiia, već i po vrijednosti dionica. Prošle sedmice se Nintendo prikrao na drugo mjesto proizvođača potrošačke elektronike po vrijednosti dionica na japanskoj berzi, a onda je 26. juna prešao na prvo mjesto. Na ovaj način je Nintendo, prvenstveno zahvaljujući konzoli Wii postao i najskuplja kompanija za proizvodnju potrošačkih elektronskih uređaja.

Dino Multi-Services
PREVODIJE, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

GRADANIMA PRUŽAMO USLUGE:

- NOTARA, APOSTILLE (ZVANIČNA NADOVJERA DOKUMENATA)
- IZRADE I (ILI) PREVOZI RAZLIČITIH VRSTA DOKUMENATA NA ENGLESKOM (ILI) NA NAŠEM JEZIKU (PUNOMOĆI, DIPLOME, UVJERENJA, APLIKACIJA ZA POSLOVE, ZELENE KARTE, PASOŠE I SL.)
- PREVOĐENJA (SUDOVI, BOLNICE, BANKE, IMIGRACIONI UREDI, SOCIAL SECURITY, DFCS, POSAO)
- ZAKAZIVANJA RAZLIČITIH APOINTEMENTA (PREVOĐENJE, PREVOZ)
- BESPLATNE INFORMACIJE KOJE MOŽETE DOBITI RAZLIČITE VRSTE ZANATSKIH USLUGA
- AKO TREBATE PRAVNU POMOĆ MI VAM MOŽEMO POMOĆI DA NABETE ODGOVARJUĆEG ADVOKATA

GENTAR ZA MALU PRIVREDU
NA JEDNOM MJESTU: IDEJE - SAVJETI - RJEŠENJA
KONSULTOVANJE, POSREDOVANJE, PAPIROLOGIJA

Od 01-JUNA-2007 NA NOVOJ ADRESI !!!
919 Oak Moss Dr. Lawrenceville, GA 30043

ZA BODATNE INFORMACIJE I DIREKCIJE
ZOVITE NA TEL: 678-429-4353
E-mail: dmservice@bellsouth.net

RADNO VRIJEME: SVAKI RADNI DAN 10:00am - 3:00pm
SRIJEDA I PETAK 5:30pm - 9:00pm
SUBOTOM 10:00am - 1:00pm

KRGO DINO / MANAGER

Kolonizacija Svemira sljedeći korak

Prvi korak u ambicioznom i skupom planu budućih istraživanja Sunčevog sistema svemirskim letjelicama sa ljudskom posadom je ponovno slanje čovjeka na Mjesec. NASA nije iznijela u javnost detalje tehničkog izvođenja i budžeta potrebnog za ovaj poduhvat, mada je u decembru prošle godine najavila izgradnju prve stalno nastanjene kolonije na Mjesecu.

Ova najava kolonizacije Mjeseca uzbudila je ljude širom svijeta, a mediji su prenijeli da se ljudska vrsta najzad vraća na Zemljin satelit, poslije više od 30 godina čekanja.

Kolonizacija svemira, po mišljenju svjetskih naučnika, uveliko počinje, a značaj za čovječanstvo je ogroman. Ovo je početak nove ere koja će se, kako smatraju historičari, u budućnosti obilježavati kao prekretnica ljudske historije.

Sada je glavni cilj kolonizacija Zemljinog satelita. Prema planu iz decembra, završetak gradnje lunarne kolonije predviđen je za 2020. godinu.

Ipak, ono što privlači posebnu pažnju naučnika jeste naseljavanje Marsa.

Ovo putovanje je naravno mnogostruko i tehnički i ekonomski zahtjevnije u odnosu na putovanje na Mjesec. Sam put do Marsa i nazad trajao bi dugo, dok bi ostanak bio ograničen.

Glavni razlog velike zainteresovanosti za Mars jeste činjenica da Mars ima dosta sličnosti sa Zemljom, na primjer vulkane, kanjone, kratere. Osim toga tu je i vječna misterija o životu na Marsu. Za sada je nepoznato da li je život na Marsu postojao pa iščezao ili smo svjedoci rađanja života na nekoj planeti. Mnogi čak zagovaraju i tezu da su ljudi potomci Marsovaca koji su kolonizirali Zemlju kada je njihova planeta postala nepogodna za život.

Naučnik Robert Zubrin, veliki zagovornik kolonizacije Marsa i osnivač društva "The Mars Society", razvio je ambiciozni plan prema kome se Mars može učiniti naseljivim u narednih 1.000 godina. Plan za naseljavanje Marsa sastoji se od nekoliko koraka.

Istraživanje Marsa uveliko je započeto, a ono ujedno predstavlja i prvi korak kolonizacije. Nakon otkrivanja minerala, zaliha leda i podesnog staništa pristupilo bi se izgradnji baza koje bi se postepeno transformisale u kolonije. Poslije ovih pripremnih poteza slijedio bi proces prilagođavanja atmosfere i temperature kako bi se uslovi na Marsu učinili sličnim onima na Zemlji. Ovaj proces se na engleskom zove terraforming.

Taj proces počeo bi zagrijavanjem planete, a dr Zubrin predlaže tri načina kojima bi se to postiglo. Prvi prijedlog je da se postavi gigantsko ogledalo koje bi orbitiralo iznad Marsa i navodilo sunčeve zrake prema određenim površinama.

Drugi prijedlog je usmjeravanje asteroida na Mars. Naime, asteroidi su jedna vrsta zamrznutih zaliha gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Udar asteroida u površinu Marsa oslobodio bi te gasove koji bi, ako je asteroid prečnika 2.5 km, podigao temperaturu Marsa za oko 20°C. Proračuni doktora Zubrina pokazuju da bi 40 takvih asteroida učinilo atmosferu pogodnom za život ljudi.

Plan za zagrijavanje Marsa koji se čini najizvodljivijim napravljen je na osnovu iskustva sa globalnim zagrijavanjem na



"Biosphere 2" - vještački, zatvoreni ekosistem, izgrađen u Oracle u Arizoni između 1987. i 1989. u svrhu izučavanja ljudskog opstanka u zatvorenoj biosferi, sa naglaskom na upotrebu u kolonizaciji Svemira.

našoj planeti. Mars bi se mogao zagrijati hotimičnim stvaranjem i emisijom gasova izazivača efekta staklene bašte. Naučnik Zubrin je predložio gradnju fabrika na Marsu koje bi oslobađale fluorometan. Po njemu, ukoliko bi se 1.000 tona ovog gasa oslobađalo po satu, za 30 godina bi se prosječna temperatura mogla podići za oko 30°C.

Drugi korak bio bi oslobađanje gasova sadržanih u tlu Marsa. Naime, pretpostavlja se da je Mars prije nekoliko milijardi godina imao mnogo gušću atmosferu. Otopljanje postignuto u prvom koraku bi oslobodilo velike količine ugljen-dioksida sadržanog u tlu. Zubrin tvrdi da bi ovi gasovi podigli temperaturu za još nekoliko stepeni u periodu od 20 godina kao i da bi značajno povećali atmosferski pritisak.

Treći korak terraforming plana bio bi masovno sađenje i uzgajanje biljki, slikovito rečeno, došao bi red na pošumljavanje Marsa. Atmosferski pritisak bi do 2250. godine bio oko jedne petine Zemljinog i stanovnici Marsa bi mogli da se kreću bez svemirskih odijela, ali bi im dodatni kiseonik i dalje bio potreban.

Kada površina ekvatora na Marsu dostigne stalnu temperaturu od bar 0°C, Mars bi imao vodu u tečnom stanju i moglo bi se pristupiti sađenju i uzgajanju najprije prostih biljnih organizama.

Četvrti korak je "žetva". Naime, biljke bi započele proces pretvaranja ugljen-dioksida u kiseonik, međutim, ukoliko bi umrle biljke bile ostavljene da prirodno trunu, to bi dovelo do dodatnog emitovanja ugljen-dioksida, usporavajući proces stvaranja kiseonika. Zubrin je kao rješenje predložio plansku žetvu biljaka i otklanjanje beskorisnog materijala. On smatra da bi i genetski inženjering mogao da pripomogne ovom procesu tako

što bi se sadile genetski modifikovane biljke koje bi oslobađale više kiseonika od prirodnih.

Posljednji korak za naseljavanje Marsa sastojao bi se u čekanju da prođe još 1.000 godina kako bi posađene "svemirske bašte" proizvele dovoljno kiseonika za život na planeti. Za to vrijeme neophodno bi bilo stalno saditi i žeti kako bi se ubrzalo pretvaranje ugljen-dioksida u kiseonik.

Treba imati u vidu da NASA ima mnogo konzervativniji plan o kolonizaciji Marsa od doktora Zubrina i mnogi naučnici smatraju 1.000 godina previše kratkim za takav poduhvat. Ipak, prošlost nam pokazuje da su takvi futuristički koncepti ono što često podstiče druge stvaraoce na razvoj alternativnih i realnijih koncepata koji i postignu zacrtani cilj.

Dakle, današnja tehnologija omogućava ostvarenje sna naseljavanja ljudi na drugom nebeskom tijelu, a da li je čovječanstvo spremno da pruži punu podršku tom planu ostaje da se vidi.

Kritičari plana povratka na Mjesec, koji bi bio svojevrsna proba kolonizacije Marsa, istakli su da NASA nije dala dovoljno ubjedljive razloge zbog kojih bi se pristupilo ovom velikom i skupom poduhvatu. Kao jedan od glavnih argumenata spomenuto je da bi sva istraživanja na Mjesecu mogli da obavljaju i roboti, što bi bilo značajno jeftinije.

Međutim, u NASA smatraju da za kolonizaciju Mjeseca ima više razloga dugoročnog karaktera. Kao jedan od glavnih razloga obnovljenog slanja ljudi na Mjesec NASA je navela pripremu za istraživanje Marsa. Kolonija na Mjesecu bi omogućila da se izgradi brod, a sam Mjesec bi pomogao da se za njegovo lansiranje iskoristi brzina rotacije Zemljinog satelita.

ADVOKATSKA KANCELARIJA Aleksandra H. Bronsted, P.C. Attorney at Law

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!



Radi u oblastima:
Osobne ozljede zadobivene:

- Na radu / Workers' compensation
- U saobraćajnim nesrećama
- Pri padu
- Korištenjem neispravnih proizvoda



Radno pravo / Diskriminacija - Porodično pravo / Razvodi - Krivično pravo - D.U.I

3490 Shallowford Rd. Suite 305 Chamblee, GA. 30341

Phone: 770-451-3818 Fax: 770-451-3922

Gordana Tomić Miss BiH 2007

Sedamnaestogodišnja Gordana Tomić iz Lopara kod Tuzle mis je Bosne i Hercegovine za 2007. godinu.



U finalnom izboru bilo je 30 djevojaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Titulu prve pratilje na ovogodišnjem izboru za mis BiH u Sarajevu ponijela je Tamara Simić iz Bijeljine, a druga pratilja mis BiH je Đulijana Alić iz Sarajeva, aktualna mis Federacije BiH.

Za mis televotinga izabrana je Marijana Hrvic iz Tuzle, a mis fotogeničnosti Dajana Ljubanić. Mis "Ori-flame" kozmetike je Irena Šučur.

Ukupni nagradni fond za mis BiH 2007. iznosi 55.000 KM, a pobjednica će dobiti putovanje u Kinu na izbor za Miss svijeta, sedmodnevno putovanje u Grčku, sedmodnevni boravak u hotelu "Termag" na Jahorini, sedmodnevni boravak u hotelu "Terme" Ilidža, donje rublje, usluge frizerskih salona, nakit, odjeću, umjetnine, veb stranicu, kompjuter, modne fotografije i još štošta...

Žizel Bundšen najplaćenija manekenka

Po rezultatima istraživanja uticajnog magazina za poslovne ljude „Forbs“, trenutno je najplaćenija manekenka na svijetu brazilka Žizel Bundšen. Zahvaljujući kampanji za modnu kuću „Dolče & Gabana“, za koju je dobila 24,3 miliona eura, Žizel se plasirala na 53. mjesto među najbogatijim ljudima u zabavnoj industriji.

Enrike Iglesias pjeva za gej publiku

Poslije raskida sa teniserkom Anom Kurnjikovom, Enrike Iglesias je počeo da se čudno ponaša. Nastupio je u jednom londonskom klubu gdje je bila pretežno gej publika i na sceni je izveo vatreni ples s mladim homoseksualcem iz Japana.

Britni i Kevin ponovo zajedno?

Pošto su se u novembru 2006. godine razišli i počeli sudsku bitku za starateljstvo nad djecom, pjevačica Britni Spirs i Kevin Federlajn su rijetko bili zajedno. Britni je nedavno provela nekoliko dana u Meksiku gdje se sreća sa Federlajnom i odlučila da je za njih najbolje da se pomire. Zasad nema potvrde ovakvih glasila.

Ozbornovi prodaju kuću

Porodica Ozborn prodaje svoju kuću u Beverli Hill-su jer više ne mogu da podnesu masu ljudi koja im svakodnevno dolazi. Ozi Ozborn kaže da više ne želi da bude u toj kući jer se ljudi pojavljuju dan i noć, a autobusi sa turistima staju pred kućom svaki dan. „Izluđuje me to“, kaže on, a njegova supruga Šaron rekla je kako je jednom pronašla 20 turista u dvorištu, a pustio ih je Ozi jer je mislio da su prijatelji njihove djece.

Trudna Kristina Agilera

Popularna pjevačica Kristina Agilera trudna je već tri mjeseca, tvrde njeni bliski prijatelji kojima su ona i njen suprug Džordan Bratman saopštili sretnu vijest. Početkom mjeseca ovaj par je viđen kako napušta najbolju kliniku za plodnost u Los Anđelesu, a buduća mama navodno ovu slatku tajnu više ne čuva samo za sebe.

Travolta najviše vremena provodi u zraku

Slavni glumac Džon Travolta je pasionirani ljubitelj malih džet aviona. Izjavio je da najviše vremena provodi u vazduhu leteći svojim privatnim aviončićima. Njegova dva aviona su parkirana u Jumbolairu, avio-ranču smještenom sjeverno od Okale na Floridi, gdje se nalazi i najveća pista za polijetanje privatnih aviona u SAD.

Hefner želi Paris na duplerici

Vlasnik „Plejboj“ magazina Hju Hefner dao je astronomsku ponudu Paris Hilton, da se razgoli za njegove novine po izlasku iz zatvora. Međutim, majka Paris Hilton se ne slaže sa tom idejom, tako da je ponuda odbijena. Treba ipak da sačekamo još malo da Paris izađe iz zatvora, možda je bogatašica željna pozitivne medijske pažnje.



Dr. Crawford Orthodontics

770-447-5311

- *Avesis and Doral provider
- *Low down payments & low monthly payments
- *Ceramic (clear) braces offered
- *Four convenient locations to serve you:

Za sve informacije i zakazivanje termina na našem jeziku nazovite Eminu 404-786-488

NORCROSS

3850 Holcomb Bridge Rd.
Suite 230
Norcross, GA 30092.

CUMMING

306 West Main Street
Cumming, GA 30040

DULUTH

2615 Pleasant Hill Rd.
Duluth, GA 30095

McDONOUGH

175 Decatur Rd.
McDonough, GA 30253



Elegant Touch Stonework Inc.

Granite - Marble - Zodiaq - Corian Works

Tel: 727-848-5336
Fax: 727-848-5366

7040 Osteen Rd. New Port Richey, FL 34653

Koristite naše
servise za
uljepšavanje
Vaših
Ambijenata

Besplatna procjena i instalacija svih poslova



Vaš pouzdani partner u svim kamenim izvedbama Familija Gocanica

- * Kuhinje
- * Kupatila
- * Kamini
- * Biroi
- * Unutrašnji
i vanjski
radovi



Granite & Marble EXPERTS
Europska kvaliteta obrade po
Americkim Standardima
Kvaliteta zagarantovana od 2004



www.elegantstonework.com

NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NO



**Posjetite novootvorenu
maloprodajnu prodavnicu
Euro-Gourmet-Foods-a
na novoj lokaciji**

5321 Lawrenceville Hwy NW. Lilburn, GA 30047-5924
770-923-0571



NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NO

N°1



**Atlanta's No. 1
Europa Magazine**

**Želite se reklamirati, a ne znate kako!?
Pozovite nas na broj
678-985-0592
ili nam pošaljite e-mail na
redakcija@europamagazine.info.**

**You want to advertise in
our magazine, but don't know how!
Just call our marketing department at
678-985-0592
or e-mail us at
editor@europamagazine.info
and we will gladly assist you.**

'Nesi' sa Skadarskog jezera

Podsjetimo se samo koliko se traži čuveno čudovište Nesi iz jezera Loh Nesa koje je duboko stotine metara i da ni najsavremenija tehnika ni najsavremenija nauka ne može da potvrdi postojanje tako nečega. Na Skadarskom jezeru bilo bi vrlo lako utvrditi ako neko čudovište stvarno postoji. Naš novinar na jezeru je vidio samo ljepotu i slike iz života starosjedilaca najvećeg jezera na Balkanu. Ali ono što je čuo, bile su priče o čudovištu.

Priču o nemani sa Skadarskog jezera otvorila su braća Marko i Milan Marković, mladići iz Plavnice u Zeti, kada su krenuli čamcem ka drugoj obali jezera:

„Bio je baš fin dan, kao danas. Išli smo da pogledamo plažu gde se naše društvo kupa svake godine i dok smo se vraćali kući...”

„Prvo sam ja ugledao 'čudovište' a posle i moj brat. Rekao sam mu da pogleda u pravcu vrha čamca - on je pogledao i video je kako je zaronilo. Posle 300-400 m opet je izronilo na 10-15 sekundi pa je opet zaronilo... opet prošlo 300-400 m pa izronilo na 10-15 sekundi i posle više nije izronilo.”

„Mi smo se onda prepali, kao što bi se svako prepao, i pošli smo na ostrvo Starčevo. Zvali smo oca, on nam je rekao da ne idemo niđe nego da čekamo tu na ostrvu i da će on zvati plovnu jedinicu.”

Njihov otac Miloš, inače zaposlen kao čuvar Nacionalnog parka Skadarsko jezero, pozvao je patrolnu jedinicu odmah nakon što su ga sinovi mobilnim telefonom obavijestili o susretu sa čudnim stvorenjem:

„Pitao sam ih đe se nalaze, da li su blizu Starčeva i da izađu na Starčevo jer im je to najbliže. Oni su me poslušali. Prekinuo sam vezu sa njima, obavestio plovnu jedinicu. Sinovi su se popeli 20 m na ostrvo i odande su posmatrali. Plovna jedinicu je najbrže što se moglo, ni ja ne bih brže, izašla na lice mesta. Stigli su gliserom za 15 minuta.”

„Plovna jedinicu je stvarno došla po nas za nepunih 15 minuta i odmah nas prebacila na obalu.”

Šta misliš, šta je to bilo? „Sigurno neko čudovište koje godinama živi u Skadarskom jezeru.”

Misliš da je živo? „Sigurno je živo.”

Kako si se ti lično osjećao? „Nikako. Uplašen.”

Jezero je stanište različitog biljnog i životinjskog svijeta, ali ne i čudovišta, smatra Ondrej Vizi direktor Prirodnjačkog muzeja Crne Gore:

„Kakvo je to čudovište 3 m iznad vode, ono mora onda najmanje isto toliko da bude ispod vode?! To znači da bi bilo već oko 6-7 m, a ne zaboravimo - otprilike nekih 80% površine Skadarskog jezera je manje dubine nego što je 6 m. Znači, tu ne bi moglo ništa da bude sakriveno. Apsolutno je neverovatno da se

tu moglo raditi o nekakvoj čudovišnoj životinji koja se pojavljuje u jezeru.”

Putem osamnaestogšnjeg Marka i dvadesetogodišnjeg Milana krenuli smo i mi, pravac mjesto gdje se navodno pojavila neman. Na jezeru, osim ribara, nismo vidjeli ništa neobično:

„Nit sam šta video nit sam šta čuo. Naravno, postojala je priča da je 3 m visoka, ne znam koliko metara, dugačka. Nemoгуće da vide samo jedne oči... ili se deci pričilo ili su izmislili.”

„Izmišljeno možda zbog turista, ko zna zašto?!”

„Jedino ako su Rusi ili Amerikanci bacili nešto od gore.”

Čuvari Nacionalnog parka Skadarsko jezero takođe govore da nikad nisu vidjeli sličnu životinju:

„Naši djedovi i naši pradjedovi nikada to nisu videli.”

Ako su nešto vidjeli, šta je moglo da se vidi, hajde da počemo od neke pretpostavke?

„Pretpostavljam da je to bila neka podmornica. Američka baza je tu blizu, u Albaniji, oni su poslali neku izvidnicu... po mom mišljenju.”

Braća Marković odgovaraju:

„Podmornica - to su priče za decu.”

„Neko vjeruje, a neko ne vjeruje.”

Neobično biće je prije nekoliko godina vidio ribolovac Savo Marković Maljo koji kaže da mu tada niko nije vjerovao:

„Ja sam ga procjenio na od 7-8 tona do 15 tona. To je ogromno.”

A dugačko? „On može biti sigurno do 25 m.”

Andrej Vizi iz Prirodnjačkog muzeja misli da bi ovakva životinja bila šok za nauku:

„Podsetimo se samo koliko se traži čuveno čudovište Nesi iz jezera Loh Nesa koje je duboko stotine metara i da ni najsavremenija tehnika ni najsavremenija nauka ne može da potvrdi postojanje tako nečega. Ovde bi ipak bilo vrlo lako utvrditi ako tako nešto stvarno postoji.”

A mi za tri dana na jezeru nismo vidjeli drugo do prelijepe prirode, iz života starosjedilaca najvećeg jezera na Balkanu. Čudovište se nije pojavilo, bar ne ovaj put.





RAK (21.06 - 20.07)

Romantični događaji mogu da naruše svakodnevnu monotoniju. Prepuštate se željama. Bićete u situaciji da emotivno reagujete.

Posao: Ono što vam u narednom periodu dobro ide naruku jeste mudrost. Povlačite ispravne poteze kad je u pitanju posao.

Zdravlje: Mogući su problemi usljed pretjerivanja. Na udaru su žlijezde sa unutrašnjim lučenjem, a tu su i problemi sa debljanjem.

Ljubav: Nova veza neočekivano ulazi u vaš život. Mnogi Rakovi su upravo ovih dana u fazi velike zaljubljenosti. Puno emocija i nježnosti.

Savjet: Ponašajte se spontano, jer je situacija pod kontrolom. Nema nikakvih razloga za paniku, bar kada je posrijedi zdravlje.



OVAN (21.03 - 20.04)

Bićete u situaciji da nešto proslavljate. Čitav mjesec prolazi u znaku radosne novosti koja nagovještava pozitivan ishod važnog događaja.

Obuzdavajte se!



BIK (21.04 - 20.05)

Pred vama je nekoliko napornih radnih sedmica, ali zasad bez vidljivih pomaka. Pošto volite opipljive dokaze za ono čime se bavite, bićete pomalo nezadovoljni. Pokušajte da nerviranje svedete na razumnu mjeru.



BLIZANCI (21.05 - 20.06)

Donosite odluku koja utiče na dalji pravac životnih tokova. Unutrašnja harmonija je nešto što daje poseban šarm. Sačuvajte je. Pošto ste u znaku novog posla i važne odluke, savjetuje se izbjegavanje površnosti.



LAV (21.07 - 21.08)

Nešto morate da žrtvujete. Bićete u situaciji da vam jedno kajanje ne gine. Pa kad je već tako, onda se ne vrijedi uzalud nervirati. Hvatate se u koštac sa svojim glavnim neprijateljem - sujetom.



DJEVICA (22.08 - 22.09)

Morate krenuti u odlučnu akciju. Odgovorni ste za svoju sudbinu, ali i za sudbinu mnogih. Zato postupajte oprezno!

Posao je krenuo nizbrdo, što vas dodatno brine.



VAGA (23.09 - 22.10)

Teško funkcionišete u totalnom poslovnom haosu kojim ste okruženi. Pošto sa naporom odgovarate na postavljene zahtjeve, mogući su zdravstveni problemi. Iz trenutne poslovne krize možete izaći samo uz napor.



ŠKORPIJA (23.10 - 22.11)

Ulazite u nov, daleko povoljniji životni period. Ovaj mjesec biće u znaku prijatnih događaja i početaka.

Ne budite nestrpljivi i neurotični, onako kako samo vi to znate. Nemate razloga za zabrinutost.



STRIJELAC (23.11 - 20.12)

Funkcionišete mudro i velikodušno. Bićete u situaciji da se bavite filozofskim problemima i da povlačite mudre poteze.

Finansijska situacija se popravlja.



JARAC (21.12 - 19.01)


Uplovili ste u mirnije vode. Stvari se odvijaju rutinski, što i nije tako loše. Problem može nastupiti ako ovo stanje duže potraje. Biće vam dosadno.

Tako prijatan mjesec vam se rijetko dešava.



VODOLIJA (20.01 - 18.02)

Iako nemate razloga za depresivno stanje, osjećate se bezvoljno. Nedostaje vam stimulans sa strane, kako biste se pokrenuli iz mrtvila u kom ste se svjesno ili nesvjesno našli.



RIBE (19.02 - 20.03)

Emocije su dovedene do usijanja. Mnogim pripadnicima ovog hipersenzibilnog znaka dešavaće se stvari zbog kojih neće moći da ostanu ravnodušni. Uživate u porodičnoj atmosferi. Nastojite da izbjegnute izlaske.

Mala riznica velikih misli



Oscar Wilde (1854 - 1900)

Cinik je čovjek koji svemu zna cijenu, a ničemu vrijednost.



Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Kada bismo morali sve zakone proučavati, ne bismo imali vremena da ih kršimo.



Konfucius (551 - 479 p.n.e.)

Plemenit čovjek prebacuje sebi, a prostak prebacuje drugima.



Meša Selimović (1910 - 1982)

Lijepo je osjećanje ponosa, brani nas od kajanja.



Karl Marx (1818 - 1883)

Ako prilike čine čovjeka, onda valja prilike učiniti ljudskima.



Maksim Gorki (1868 - 1936)

Oprezno biraj drugove zato što ima ljudi koji su zarazni kao bolest.



Petar Petrović Njegoš (1813 - 1851)

Đe je zrno klicu zametnulo, onda neka i plodom počine.



Abraham Lincoln (1809 - 1865)

Ujed se ne liječi ubijanjem psa.

Prodaja i kupovina kuća - Besplatna market analiza - Hud homes & Foreclosures - Short sale - Relocation



Danka Jaganjac

1637 Athens Hwy. - Grayson, GA 30017

Direct: 770-314-4716 Office: 770-979-1700 Toll Free: 1-800-899-6538

Fax: 770-978-6538 / 770-982-1564 E-fax: 678-301-4279

E-mail: dankaj@remax.net - www.dankajaganjac.atlantarealestate.net

Soleil Salon

Experience The World

Salon & Shop Convenience

- *Aveda and Phyto Products
- *Men's Haircut \$20.00
- *Women's Haircut \$35.00 & up
- *Hair Color \$45.00 & up
- *Permanent Wave \$50.00 & up
- *Eyebrow Wax \$10.00
- *Multi Cultural Design & Styles From French, Bosnian, Czech, Vietnamese, English

770-723-9004

Za sve informacije i termine obratite se Sabini ili Vahidi

4800 Briarcliff Rd. (Lower Level - Northlake Mall - Next to Sears)



su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u slijedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

8	4	5	7	2	9	6	1	3
7	1	3	5	4	6	9	2	8
6	9	2	1	8	3	7	4	5
3	8	9	4	6	2	5	7	1
5	2	1	9	7	8	4	3	6
4	6	7	3	5	1	8	9	2
2	7	4	8	3	5	1	6	9
1	5	6	2	9	7	3	8	4
9	3	8	6	1	4	2	5	7

	7						1	
		6		2		7		
4	8						9	6
		3	4	1	5	6		
		9	2	3	8	5		
9	6						5	2
		5		7		3		
	3						4	

vijesti iz nesvijesti

Trojica maskiranih muškaraca ukrala su masivnu zlatnu polugu izloženu u muzeju u Japanu. Zlatna poluga, procijenjene vrijednosti 1.7 milijuna dolara, teži oko 100 kilograma, a držana je u otvorenom sefu.

Muzej u gradu Takayama, izjavio je kako zlato nije bilo zaštićeno sensorima jer su htjeli da posjetitelji imaju mogućnost dotaknuti ga.

Kako bi pomogla svom bolesnom dječku da se što prije oporavi, jedna Australka mu je mailom poslala fotografiju svojih obnaženih grudi. Iako je fotografija bila namijenjena samo njegovom oku, ona je završila na više neželjenih adresa.

Kako spomenuta Australka radi u policiji, zbog ovog njenog nesmotrenog čina i hvalisavog dječka pokrenuta je istraga.

Malezijac Sami Pilai se uz pomoć brižnog socijalnog radnika vratio među žive.

Naime, svi su bili uvjereni da je Pilai smrtno stradao na motociklu kad ga je udario vozač automobila, koji je pobjegao s mjesta nesreće. Pokraj smrskanog motocikla pronađeno je neprepoznatljivo tijelo za koje je obitelj vjerovala da se radi o Pilaiju.

On je ponovno "oživio" kad je socijalni radnik u gradiću 300 kilometara udaljenom od mjesta nesreće doveo s ulice nijemog prosjaka u policiju kako bi ga identificirao.

Pillai ne može govoriti i djelomično je paraliziran te

se kreće uz pomoć štaka. Još uvijek nije jasno što se s njim događalo tijekom dvije godine, ali njegova supruga kaže da je presretna da se vratio njoj i djeci, a imaju ih devetero.

Stotine stanovnika ruskog sela Bogoljubovo odbile su zamijeniti pasoše jer vjeruju da bar-kodovi novih pasoša sadrže sotonske simbole.

"Mi vjerujemo da su nove pasoši grešne", rekla je Valentina Jepifanova koja živi u Bogoljubovu.

"One imaju te bar-kodove za koje ljudi kažu da sadrže tri šestice. Mi smo protiv toga", pojasnila je. Neki stanovnici Bogoljubova također su prestali podizati penzije u pošti jer listići za podizanje mirovina imaju bar-kodove koji bi mogli sadržavati sotonske znakove.

Tuzla je, sudeći prema posebnostima koje krasi petogodišnjeg Bakira Mujkanovića, dobila još jedno čudo od djeteta. Bakir je već u četvrtoj godini naučio tečno čitati i pisati latinicu, a poznaje i ćirilicu. Naučio je i tablicu množenja, a poseban gušt su mu zadaci iz matematike.

Može sabirati brojeve do milion, petocifrene, šestocifrene, desetocifrene. I to u trenu. Tečno govori i engleski.

Zbog toga su nastavnici tražili da se već ove godine upiše u prvi razred devetogodišnje osnovne škole, ali roditelji to nisu dozvolili, smatrajući da je suviše rano.



+387 33 271 340

+387 33 271 350

marketing@ntvhayat.com

www.ntvhayat.com



EUROPA MAGAZINE je ekskluzivni marketing partner NTV HAYAT za područje sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata.

Telefon: 678-985-0592 ili nam pošaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info.

Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!

Prodaja

Prodajem nov poslovni prostor pogodan za sve namjene (60 m², 2 WC-a) u Zenici.
Tel: Jacksonville, FL (904) 646-2921 ili 904-303-5613.
E-mail: hadziavdico@bellsouth.net

Prodajem kuću u Zadru 200 m² sa dva stana, građena po zapadnim standardima, čisto vlasništvo - uredni papiri.
Hrvatska +385-23-325-189

Prodajem teren u Zatonu kod Zadra, 677 m² dozvoljena gradnja, 200 metara od mora.
Hrvatska +385-23-325-189

Prodajem povoljno plac 1000 m² u Kojčinovcu 5 km od Bijeljine. Plac posjeduje asfalt, uličnu rasvjetu, struju, gradski vodovod.
Tel: +1-904-636-8807

Kuća sa okućnicom na prodaju ili zamjenu na lokaciji Tasovčići-Čapljina, cijena po dogovoru
Tel: 1-802-859-9026
e-mail: didasinan@yahoo.com

Povoljno za gradnju zemljište 2300 m² sa svim komunalijama uz rijeku Radobolju, centar Mostara.
Tel: 1-515-255-4689

Zenica - trosoban, dvosoban i jednosoban stan, kuća sa dvije garaže.
Tel: +387-65-563-439

Prodajem kuću u Prnjavoru, u centru grada, divno mjesto za živjeti ili za gradnju. Cijena po dogovoru.
E-mail: fehimaolujic@msn.com

Mijenjam ili prodajem dvosoban stan u Varešu za isti ili jednosoban u Zvorniku ili Bijeljini, sve po dogovoru.
Tel: 1-480-894-6918

Prodajem RCA projection TV 52" povoljno. Za sve informacije obratite se na tel. 770-338-1577.

Honda Pressure Washer 2500 PSI, 5,5 HP. Tel: 678-575-1009

Razno

Mijenjam plac 1000 m² u Vlasenici (Toplik) za isti ili sličan u Federaciji. Može i doplata. Prednost ima Vogošća.
Tel. 314-631-2430
Mob. 314-249-6441

Izdajem apartman-stan u basementu sa posebnim ulazom i kuhinjom. Takođe tražim cimere.
Telefon: 678-698-8871

Čuvam djecu. Sve informacije možete dobiti na tel:
678-407-9297 ili 404-354-0443

Čuvam malu djecu svih uzrasta, ponedjeljak-nedjelja, Jacksonville, FL. Tel: 1-904-735-6999

Soleil salon traži frizera ili asistenta za full time ili part time. Mogućnost zarade na satnicu ili procenat.
Telefon: 770-723-9004

www.jeftinekarte.com

PRETPLATA

Poštovani čitatelji, ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin dobijate na kućnu adresu svaki mjesec, nazovite nas na 678.985.0592 ili popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine (pretplata)
448 W. Pike St.
Lawrenceville, GA 30045,
na telefaks (678) 442 0490

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

**KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI**

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - _____

Europa Magazine (mali oglasi) • 448 W. Pike St. • Lawrenceville, GA 30045
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678-985-0592 • Fax: 678-442-0490

**KUPON ZA PRETPLATU 12 MJESECI - \$60.00**

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
[] VISA, MASTER CARD, AMEX

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

Europa Magazine (pretplata) • 448 W. Pike St. • Lawrenceville, GA 30045
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678-985-0592 • Fax: 678-442-0490

AMAR

AUTO COMPANY

Offer of the month
only \$14,950 each




**American & European Car Dealer
Sales and Repair**

**Phone: 678-442-0208 Fax: 678-442-0490
Cell: 678-464-6165**

**448 W. Pike St. - Lawrenceville - GA - 30045
www.amarautocompany.com**

Kontakt informacije ambasada na području SAD

Ambasada Bosne i Hercegovine 
Embassy of Bosnia and Herzegovina
2109 E Street NW
Washington, DC 20037
Telefon: +1 (202) 337 6473
Telefaks: +1 (202) 337 2909
E-mail: consularaffairs@bhembassy.org
Web: www.bhembassy.org

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine

Consulate General of Bosnia and
Herzegovina
737 North Michigan Avenue, Suite 820
Chicago, IL 60611
Telefon: +1 (312) 951 1245
Telefaks: +1 (312) 951 1043

Veleposlanstvo Republike Hrvatske


Embassy of the Republic of Croatia
2343 Massachusetts Avenue NW
Washington D.C., 20008-2853
Telefon: +1 (202) 588 5899
Telefaks: +1 (202) 588 8936

E-mail: consular@croatiaemb.org
Web: www.croatiaemb.org

Generalni konzulat Republike Hrvatske

Consulate General of the Republic of
Croatia
P.O. Box 4591
369 Lexington Ave., 11th Floor
New York, NY 10017
Telefon: +1 (212) 599 3066
Telefaks: +1 (212) 599 3106
E-mail: croatian.consulat@gte.net

Ambasada Republike Srbije

Embassy of Serbia and Montenegro 
2134 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Telefon: +1 (202) 332 0333
Web: www.serbiaembusa.org

Generalni konzulat Srbije i Crne Gore

Consulate General of Serbia and
Montenegro
201 East Ohio Street, Suite 200
Chicago, IL 60611
Telefon: +1 (312) 670 6707

Atlanta's N°1
Europa
Magazine

Impressum

Atlanta's N°1 Europa Magazine

Adresa: 448 W. Pike St.
Lawrenceville, Georgia 30045
Sjedinjene Američke Države
Telefon: +1 (678) 985 0592
Telefaks: +1 (678) 442 0490

E-mail: redakcija@europamagazine.info
Internet adresa: www.europamagazine.info

Izlazi: jednom mjesečno

Vlasnik:

Esad Medić

Glavni i odgovorni urednik:
Haris Delalić

Fotografija, grafika i dizajn:
Dalibor Špalat

Internet prezentacija:
Damir Šetkić

Dopisnik iz Evrope-BiH:
Milan Pečić

Lokalno:

Enes Selimović

Šef marketinga:

Dino Krgo

Atlanta's N°1 Europa Magazine

Address: 448 W. Pike St.
Lawrenceville, Georgia 30045
United States of America

Phone: +1 (678) 985 0592
Fax: +1 (678) 442 0490

E-mail: editor@europamagazine.info
Web address: www.europamagazine.info

Issued: monthly

Publisher:

Esso Medic

Editor-in-chief:

Haris Delalić

Senior Photographer
and Graphic Design Manager:
Dan Dalibor Spalat

Internet Presentation:
Damir Setkić

Freelance writer from Europe:
Milan Pečić

Community:

Enes Selimović

Marketing manager:
Dino Krgo

TV Hayat se na području SAD-a gleda putem satelita Intelsat Americas 5.
Ukoliko se želite pridružiti velikoj i sretnoj porodici Hayatovih gledatelja,
kontaktirajte sa našim zastupnicima GlobeCastWorldTV.



**GlobeCast WorldTV info telefon za narudžbe,
pitanja i tehničku podršku:**

1-888-988-5288

info@globecastwtv.com za informacije

www.globecastwtv.com
www.ntvhayat.com

satelit: Intelsat Americas 5 na 97 stepeni zapadno
frekvencija: 12,053 MHz
polarizacija: vertikalna
symbol rate: 22.000 Msym
FEC: 3/4
kanal: VC 510

